

995  
K82

Иннокентий Кривошапкин

# ЫТЫК СИР ҮРАЛААХ, КЭРЭ СИР КЭСКИЛЛЭХ



995  
К82

Намада, төрүүлүрс

Акынчылардын төрүүлүрсүзүн көздөнүү күйдүү  
бий болуп, ошондуктан бий болуп түшүнүү болото.  
Балыкчылардын төрүүлүрсүзүн көздөнүү күйдүү  
бий болуп, ошондуктан бий болуп түшүнүү болото.

И. Кривошапкин

## ЫТЫК СИР ҮРАЛААХ, КЭРЭ СИР КЭСКИЛЛЭЭХ

(Нам улууһун ытых сирдэрэ, өйдөбүннүүктэрэ)

59616

Намская ЦБС  
РС(Я)

46

2009 \* Нам

УДК 502(571.56-37)  
ББК 28.1(2Рос.Яку)  
K82

K82 Кривошапкин, И. Ытык сир ыралаах, кэрэ сир кэскиллээх : [Нам улууһун Ытык сирдэрэ, өйдөүнүүктэрэ] / И. Кривошапкин. - Нам, 2009. - 82 с.

© Кривошапкин И.Э., Нам 2009

## НАМНАР ТӨРҮТТЭРЭ

Үүйээннэр кэпсииллэринэн сахалар Байкал күөл кыттыгыгар олорсонын тараа биллэр. Төхөөрөмжийн олорбуттара чуолкайдык ыйыллыбат. Байкал күөл кыттыгыгар Баарарай Баатылы дин баянынтаах сахалар ураанхайдары кытта булкуһан олорбуттар дин буолар.

Баарафай Баатылы уола Омоюй баай Аан Саара дин хотуундаа эбит, онтон кини балта Энсиэли дин дъахтар саха киңитэ кэргэннээх эбит. Үтүүрүллэн, дөвнүн-сэргэтин харыстыр суолу тобуулан, хоту ханынк да истиен устун көнө сүлдьар аармыяа сиппэт сиригэр, Өлүөнэ биэрэгин кийя, хас сыл айаннаабыттара эмиэ биллибэт, өрүү улуу хочолорун буллахтара. Элбэх дөвнноох, ынах, сүлгү сүөнүлээх өр айаннаабыттара буолуо.

Омовой баай мааны суботох кыныгдар довор онстооруу балтыттан Энсиэллтэн Сыспай Сыныах дин бэрт үлэхит кынын иштээ дин ааттаан илдээ кэлбигээ. Ол кынын кэнники кэлбигээ Эллэй Бootур кэргэн ылбыт, кини-сүөнү төрдүн тэнниппит. Көнөн кэлиилэрин сафана, намнаар төрүттээрэ буолбут Энсиэли хотун уола Буржадын Бухатыр эмиэ саха дъахтара кэргэннээх эбитет үү. Кинилэр сахалар баянынтаах буолбут Дэхси Дархан дин уоллаах эбитет. Аймахтыыларга Омоюй олонньюр санга сирдэрэн үллэстиилэригэр Дэхси Дарханна билинни намнаар олорор хочолоро тиксигээ. Дэхси Дархан хочотун эбээтин аатынан Энсиэли дин ааттаабыт буолар. Энсиэли төрүттээрэ куба кыыл танааралаах эбитет үү. Онон куба танааралаах, Энсиэли дин ааттаах сахалар намнары төрүттээн киирэн барыттар. Дэхси Дархан кэнниттэн, кини уола Ланха Силик баянылык буолар. Онтон салгын кини уола, кэнники бэйэтэ элбэх уоллаах буолак кизэн сири баянаан олорбут, Нам баянылык. Кини бираата Ала олонньюр аёыс тулаайах

уолаттары иитэн эмиэ Атамайдары, Ойуун уухун, Көдөхүнү, Хомустааы, Салбаны уолаттарынан баылатаан олорбуттар.

Ити кэмнэ Туймаадаа уонна Эркээнигэ Омөйд уонна Эллэй дьоно тэнийн олороллор. Кинилэр Бадвай Дархан уонна Түүхүлгэ Дархан дизэн аатыраллар эбит. Кинилэр Дэхси Дархан олорпут бириэмэтигэр бэйэлэрин сирдэргэр баылаан олорбуттар.

Нам овонньор аյыс уолаттара тарбанин намнаар аатыран араас иэнилийктэри уунаапыттар. Нам овонньор кэнниттэн сахаларга убаастанар Энсиэли хочобо тарбанин олорор дьонно тойонунан Мамык (Мымах) буолбут. Мамык сафана, нууччалар Саха сиригэр кэлбитет. Мамык Дархантан оюус тириитин сафы сири ылабыт дизэн ааттаан, бири оюус тириитин киниттэн ылан, түүн устата ол тириини синнигэс гына тэлэн, ууун быа оностон, киэн сири төгүрүктээн ылбыттар уонна онно бастакы острогу тупшуттар. Ол сирдэрин Хомустаах иккис нэшилийгин дьоно “Оюус тириите” дизэн ааттаабыттар. Онон номохко ахтыллар Дыгын Дархантан оюус тириитин ылбыттар дизэн этии сыйнаалаах буолан тахсар. Ол сафана Мамык эмиэ Дархан чынынаах буолуун сөп. Сахалар ол сафана улахан тойоннорун, баылыктарын “Дархан” дизэн ааттыыр эбиттэр.

Туймаадаа уонна Эркээни сахалара, Энсиэлигэ Ланха Силик баылык эрдэбинэ, кинилэр тойонноро Мунньяан Дархан дизэн эбит. Мунньян Дархан Дыгын Дархан аятаа буолар. Дыгын Дархан нууччалар кэлихтэрин иннинэ, сахаларга саамай үрдүк тойон буолаары, сахалар сирдэрин барытын бас билээри, араас албаынан, сорөөр күүс да өттүнэн холбуу сатаабыт киши буолар. Ол соругун уолаттара ыыта сатаабыттара да нууччалар кэлэн хаалан ол соруктарын толорботохторо, харсаах санаалаах, баылыыр эрэ майгылаах буолан, сахалары кэлии дьоннор утари туруууну тэрийээчилэриэн буолбуттара биллэр. Мамык “бу кэлии дьоннору утари бардахлытына, саха омуух эстэр дыылжаланыыы” дизэн эйэ-дэмнээх сыйнааны олохтуу

сатаабыт. Ол иин уонна аан бастаан кэлии дьонно утарсында суюх сири бизэрэн, Мамык Күн судаартан куортук уонна бэчээт ылар. Даанаах хомуйтар нууччалар уонна хадаар ханаластар икки ардыларыгар олорон “хас сырлы аайы элбээн кэлэ туар, уотунаан эстэр сэлтээх дьону утари баран эстэр дыылжаланыахпыт” дизэн дьонугар өйдөтө сатаан, сорөөр, “тангнарыахсыккын” дэппит киши буолар. Мамык уолаттара Никалаах санга булааны олохтообут бойобудалар халабырдаах майгыларын кытта себүлэспэккэ, Москуба куоракка тийэ айаннаан тийэн Күн ыраахтааыга үнсэ сылдыбыт бастакы сахалар буолаллар. Бу уолаттар хорсун, күүстээх-уохтаах бухатыр дьоннор эбйттэр. Бүтүн Сибири курдаттын кыргыс бөвөнү ааан кэлбйт нуучча казактарын салайаачыта бухатыр Петр Головини утари кирислигэ Мымах уолаттарын кыльбатахтар, бири уол атын эрэ өлөрбүт. Онтон Дыгын икки уолун кыайан кыргызын хонуутугар хаалларыт. Дыгыны бэйэтийн уонна сорох уолаттарын сэрии кэнниттэн тутуталаан ылан кириэппэскэ хаайа сыйтаан, Дыгыны бэйэтийн моруу гынан өлөрбүт, уолаттары кириэппэс таынгар танааран ыйаталаабыт дизэн номо да, Головиннааы кытта сэргэ сылдыбыт “промышленник” да суругар баар. “Промышленник” дизэн ол-бу ини-хомуоху, туттар сэбнээсиргээ түүлэххэ астасан дьону ааттыллар эбит. Оннук дьоннор нуучча казактара кэлихтэрин инниттэн Саха сиригэр бааллара биллэр.

Ити номохтортон көстөрүнэн сахалар көхөн кэлэн бааран, нууччалар кэлихтэригэр дизи бэйэлэрэ биис эрэ киши үйэтин устата олорбут курдуктар, ол аата бэркэ ухаатайна 250-300 сыл тахсар. (Буржады Бухатыр - Дэхси Дархан - Ланха Силик - Нам тойон — Мамык Дархан). Нууччалар кэлихтэрин иннинээби сахалар олохторун номохторго оловуран ырыппыт. Сэхэн Боло аафытынан итниихээ чугааныыр быынылаах.

Саха республикатын бастакы Президенэ Михаил Николаев: “Сахалар кэлии дьоммут дизэн төрүттэргитин

Сибир истиэптериттэн көрдөөн бүтүн, бийниги маннаабы олохтоох омуктарбыг дийн кэпсийххэ наада", - диир этийтэ олохтоох. Айяах ахсааннаах сахалар кэлэн баран олохтоох омуктары кытта булкухан бачча киэн сиргэ тэнийэн олордохгут. Өтердөөвүтэй бийр уучуонай геолог киһи хонон ааспшттаах. Кини "сахалар хайдах бачча киэн сиргэ тэнийдигит" дийн бопшуруоска манык эппиэттээбитэ. Сахалар ханаан да чугас аймахтарын кэргэн ылбаттар. Тэнийзэхтэрин, элбиэхтэрин бајаарар буюллахтарына, хантан эрэ дъяхтары булгарга кыналлалларыгар тийиэллэр. Онон олохтоох кыны уолаттар кэргэн ылаллар, кыргыттар олохтоох уолаттарга кэргэн баарллар. Онтон уолаттары, кыргыттары саха онортуур олох укулаатыттан тахсар эбит. Олохтоох, табалаах дьон ойуур дьено, ханаан да дьиэлэригэр олорботтор, наар бултуу тыаны кэтэн тахсаллар, күнү бына дьиэлэригэр суюхтар. Саха дъяхтара омуу ангардаа оюутун саха онорор, саха уола наар сылгыларын дьиз таңгар көрөр, дьизиттэн тэлэнхийбээт, ойобун-оюутун эмиэ саха онорор. Ити курдук сиртэн сири саха дьонунан толорон муустаах байжалга тийи саха тэнийэр олохтоох дьон сахатыйн баарллар, бэриммээтэх ётте аймаынан, ийз-аџа уустарынан хоту ыраах түхэллэр. Онон сахалар олохтоох дьон буолан хаалабыт. Билигин наука сайдан ханык омуу буоларбытын геннаарбытынан быхаарар кэм кэлбитетин кэннэ көрбүттэрэх хааммытыгар олохтоох эбээн, эбэнки геннара угус эбит. Онон ити кэпсээбиплитин наука эмиэ бигэргээтэр.

#### НАМ УЛУУННАА (ОРОЙУОНА)

Нам улууңугар 1750 сыйлаах биэрэпис кэнниттэн дьено-сэргэтэ улам чөмөхтөөн олоруута сајаламмыта. Ордук элбэх ыал урукку Кунаңан Ыал сириэр дьиз-үот тутутутуун сајалыллар.

1799 с. Саҳа сирин үрдүкү салайар тэрилтэтин көрүүтүнэн смёта бынтынан хамнастаах, салайар аппараттаах сана улус дъаңалтата тэриллэр. Ол аата улуус кулубата үлэлиир быраабата олохтонор. (НРА-Намский районный архив ф.1,ед.хр.96). Ону кытта тэннэ танара дьизтин ыстаарыстын хамнаа эмиэ көрүллэр. Танара дьизтин тутутуута сајаланаар. 1804 с. бастакы танара дьизэт тутуллан бүлүп. Бу сметаттан көрдөххэ оччолорго улууска 14 нэхилиэк киирбүт. Улуус кинэ "Конта Кириэнэ" дийн ааттанан сурукка киирбүт. Тоёо итинник ааттаммытын түнүнан онно бынаары суух. Краевед Терентий Иванович Замятиннын араас барыллааыннары онортобуппүт. Сорохтор "Конда" дийн тылтан таһаараллар. "Конда" да "Конта" да дийн тыллар саха тыла буолбатахтар, ханык да саха тылын тылдыттарыгар итинник тыллар суюхтар. Оби өрүс Иртыш дийн улахан салаатыгар Конда дийн үрэх түйэр. Оччолорго бу Конда үрэххэ нууччалар бойбодаларын кинэ баар эбит. Петр Головиннаах көмө көрдөөбүттэригэр бастакы месенаттар уонна казактар онтон кэлбитеттэр. Олору кытта танара үлэнитэ кэлсэн билинни Нам сэлиэннээтэ турар сириэр "Манна танара дьизэт тутуллуон сөп" дийн бэлиэтээн кириэс астарбыт буолуун сөп. "Куонда киһитэ Кириэс аспыт сирэ" дийни кылгатан, арый судургутутан олохтоох сахалар "Куонта Кириэнэ" дийн ааттаабыт буолохтарын сөп. Терентий Иванович итинник бынаарыга эмиэ сөбулэхээр этэ. Эбэтэр кини этэринэн "Кон" дийн тылтан тахсар араспааннаалаах сололоох киһи дъаңалынан кириэс туроурллубут буолуун сөп.

Петр I сајана улахан тутуу барыахтаах сиригэр кириэс

туруораллар эбит. Итннтэн көстөрүнэн "Конта" дин тыл кэлии нууччалары кытта сибээстээх буолан тахсар.

Онон 1799 сыйланыла "Куонта Кириээн" дин ааттаах киннээх "Нам" дин ааттаах улуус дыннэхтик Саха сирингэр сурукка киирон тэриллийт.

Тоёо "Нам" дин ааттаммыта эмиз биллэр. Нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ, Тыгын аята Муннан Дарханы кытта биир кэмнэ олорон ааспыйт, киэн аяа ууђун тэниппит Нам кырдаас дин саха омутика улаханык убаастаммыт бањылык олорбут. Кини аатын улууска инэрбиттэр.

1927 сыйлаахха ахсыннын ыйга партия XV съеће дойдуга тыа хааайыстыбатын социалистических дын уларытан тэрийин туһунан дъяналлары ылыммыта. Ол дъяналлары олохко киллэрии бынтынан оройоннары саналын тэрийигэ Саха АССР Кин Ситэриилээх Комитетын комиссия үлээбите. Бу комиссия бастаан Куонта Кириэскэ киннээн Нам, Бороон, Дүпсүн улуустарын кытта Тукулаан, Ламынха уонна Барайын эбэгкилэрин холбоон Уус-Алдан оройонун тэрийэргэ барыллааын бырайыагын киллэрбите. Ол бырайыак суюл-инс суюх дин тохтолуллан, комиссия 1929 с. сана бырайыагы киллэрбите.

Ити бырайыак Саха АССР Кин Ситэриилээх Комитетын уурааынан 1930 с. олунны 10 күнүгэр бигэрэтиллийт. Онон ити күнтэн урукку Куонта Кириэс дин ааттаах улуус кинин "Нам сэлиэннээтэ" дин уларытан ааттаан турган сана Нам оройону тэриллийт. Оройон 23,2 тыннынча квадратный километр иэннээх буолбута.

1926 с. ытыллыбыт Бүтүн Союзтааы демографический бэрэпс матьрыааллары көрдөреллерүнэн, Нам улуунугар 24 нэхилийк баара. Ити нэхилийктэр оройоннары саналын тэрийнххэ дин санааны сахпыштара.

1931 с. бэс ыйын 25 күнүнээби Саха АССР Кин Ситэриилээх Комитетын Президиумун уурааынан сана тэриллийт Горнай улуунугар Нам оройонуттан I Атамай, II Атамай, Ойуун ууһа нэхилийктэр араарыллан бэриллийттэрэ. Кеденү нэхилийгин Маџанна

холбообуттара.

Оройону аччатын салгын ытыллыбыта. Саха АССР Урдукү Советын Президиумун 1937 сый мус устар 20 күнүнээви ыйааынан Нам оройонуттан I уонна II Синтэлэри, Кускун, Тыайа, Ньидили, Кэбэйи нэхилийктэрин Нам оройонуттан арааран, Орто Бүлүү хас да нэхилийгин холбоон сана Кэбэйи оройону тэриллийтэ. Бү нэхилийктэри кытта нам оройонуттан 48276 гектар иэннээх туһалаах сири, ол инигэр 474 гектар бааынаны, 865 хааайыстыбалаах 15 артыаллары арааран ылбыттара.

Ити арахсылар түмүктэригээр Горнай оройонугар 2143 кийилээх 473 хааайыстыба, Кэбэйигэ 884 кийилээх 212 ыал, Кеденүгэ 5 сиргэ олохтоох 287 киши, барыта 3314 киши арахсан барыт, бэйэбитигээр 12682 киши хаалбыт. Ону таынан оройону тусла учуотканар 97 нуучча юала Никольскайга, 10 нуучча, 15 татаар ыллара олохсуйбут Хатын Арды сэлиэннээтигээр барыта 133 киши буолан олорбуттар.

Бүгүнгү Намна 24 нэхилиэннээлээх пуунна 24142 киши (статуправление 2009 с. тохсунны ыйдааы түмүгүнэн) баар. Сирин иэнэ 11,2 тыннынча квадратний километр. Улуус киннээр Нам сэлиэннээтигээр 9,4 тыннынча киши олорор. 14 нэхилийк айылба гааынан оттуктанар, улуус нэхилиэннээтин олорор сирдэрэ барыта Кин электрический станцияттан, Дьюкууский куораттан, электрический энергиянан туһанар.

## НАМ УЛУУНҮГАР ПРАВОСЛАВНАЙ ИТЭБЭЛ КИРИИНТЕ

Саха сиригээр православнай итэвэли тарбатын Саха сирин нуучча государствоныгар холбоону кытта тэннэ сажаламмыта. Дьокууский куорат билинни олохор, Туймаада хочотугар турбуутун кэнэ, бастакы Дьокуускайдааы Спасский манастырь 1663 съyllaахха тутуллубула. Илин Сибиридээби храмнаар Тобольской куоракка кафедралаах Сибиридээби епархияа бас бэринэллэрэ. Бу епархия 10,5 мөлүүчөн кв. км. бас билэр сирдээх этилэр.

Церковнай-административнай сыйнаннаар бынылынан Саха уобалана 1852 с. Комчатский епархияа киллэриллибитэ. Онтон Комчатский, Курильской, Алеутской ахиепископ Иннокентий (Вениоминов) 1853 съyllaахха ахиеписковский кафедраны Дьокуускайгаа каорбурту. Олорор, үзэлиир сирдаринэн Дьокуускайдааы Спасский манастырь булбула. Ахиеписков Иннокентий этии киллэриитинэн бастакы Дьокуускайдааы, Булүүтээби епискобынан Комчатскайдааы викарий Деонисий (Хитров) булбула. Россия атын уобаластынтан бу епархия уратын танара дьиэлэрэ уонна часовнялар ахсааннара элбээв булбула. Ол саха сирин иэнэ киэнинэн бываарыллыан сөп этэ. Часовнялары танара дьиэтин таһымыгар таһарыы бэйэтэ туслаа көрдбүллэрдээх булолара. Танараны итэвээечилэр часовняны танара дьиэтигэр кубулуттахха танара дьиэтигэр кэлиилэрэ көнүллэнэрэ, үнэечилэртэн киирэр дохуут элбиире.

Танара дьиэтин тутуу синод көнүлүнэн тутуллара. Епархия үлэтин бастакы съyllaыгар танара дьиэтин тутуу үксээбитэ. Саха сиригээр 1877 съyllaахха бастаам 38 танара дьиэтэ, 123 часовня баараа, салгын тутуулар түмүктэригэр съyllata элбээн испиттэрэ. 1884-78, 1897-90, 1905-119 (Якутия. Историко-культурный атлас. С. 288-290).

Нам улуунүгар танара дьиэтин тутуута 1800 съльтан

сажаламмыта. Оччотооюу улуус кулубата Байбал Сивцев бу танара дьиэтин тутуутугар улуус 11 волостарыттан 4000 солкуобай үбү сизртибэ хомуттарбыт, ону таһынан волостарга сорудах тириэрдэн мас кэртэрэн, танара дьиэтэ тутуллар сиригээр Куонта Киризэс киллэргэйтэ. Улуска олорор бастын мас уустын биирдии ааттаан турганынтаран абалан үлзни сажалабыттар. Танара дьиэтин тутуута Иркутский Церковнай Концисториятын көнүлүнэн ыыппыттар уонна пророк Иван Предтечи аатынан ааттаабыттар. Тутуу сүрүн үлэтин 1804 сълга бүтэргэйтэ. Ажабытынан Ксенофонт Иванович Винокуров диэн священник анаммыт, танара дьиэтин старостынан оставкаа тахсыбытunter-офицер Дьяконов диэн киһи булбулт уонна 1815 сълга диэри үлэлээбит. Онон бастакы танара дьиэтэ Намнта 1804 съyllaахха айлылыбыт, сизрэи үлэлэрэ 1807 сълга диэри тийитбит. Бастаан 33 дьиэтигинэ оттуур сирдэммиттэр. Метрический кинитэ 1808 сълтан суруллан хараллар булбулт. (СР КГА ф.44-и. оп. 2. дь. 8, История церквей Якутии — к.н. Николай Попов).

Танара дьиэтин ыстаарысталара хамнастаах этилэр. 1815 сълтан бу танара дьиэтин ыстаарынтынан мещанин Михаил Николаев ананан үлэлээбит. 1840 сълтан 58 саастаах Фрументий Иоанович Мордовской диэн ажабыт уола ажабытынан үлэлээбит. Кини Иркутскийдааы духовнай училищены бүтэргэйт. Танара дьиэтин үлэхниттеригээр сир бизрэллэр эбит. Ажабыттар сүөхүлээх, ыны сирдээх булоллара. Холобура, 1857 съyllaахха ажабыттар Евтропий Охлопков уонна Иона Винокуров биирдии бэйэлэрэ 150 буут бурдугу үүнээрэн ылбыттар. Онтон лөчүектэр Петр Дьяконов уонна Селиверстр Винокуров 70 буут бурдугу ылбыттар, пономарь (куолакал тываатаччы) Иннокентий Винокуров 125 буут бурдугу үүнээрбит. Маны таһынан ажабыттарга, лечүектэргэ биирдии дьонтон араас айынан кэни, бэрлик кэлэрэ. Нам танаратын дьиэтигэр барыта 12 киһи үлэлиирэ. Кинилэр 9 дьиэтигинэ ухаайба, 15 дьиэтигинэ бааына, 45 дьиэтигинэ ходуна

сирдэхтэрэл (СР КГА ф.44. оп.1.д.84)

1857 сыл алтыннытыгар духовнай управления ёа Хомустаах нэхилиэгин ыстаарыната Никифор Жирков көрдөхү түхэрбит. Ол савана танара дьиэтин тутуутун духовнай управление эрэ бынаарар эбйт. Кинилэр танара дьиэтин тутуутун ороскуотун нэхилиэннээс сүктэрэллэрэ. Нэхилиэннэх ахаанын, суол-иис туругун көрөн, танара дьиэтин үлэхиттэригэр сири бизрийн боппуроустарын бынааран бааран көнүллүр эбитет.

1858 сыллаахха II Модут ыстаарыстата Михаил Петрович Эверстов танара дьиэтин II Модут сиригэр тутар септөөбүн туруунан духовнай управления ёа этии киллэрбит. 1863 сыллаахха дьиэ тутуллан бүппүт. Ажабытынан Дьюкуускайдаа ёа духовнай училищены бүтэрбийт, бу иннинэ Чурапчыга үлэлээбит, П.В.Охлопков 1870 сыллаахха үзлинирэ биллэр. Бу иннинэ эссэ 1847 сыллаахха бу танара дьиэтигэр кэлэн ыллырыа эбите үнү. Учугэй куоластааынан саха сиригэр киэнник биллэрэ үнү.

1860 сыл муус устар 8 күнүгэр Нам танаратын дьиэтин ажабыта Иона Винокуров духовнай управление благочиннайда Дмитрий Хитров Бөтүн нэхилиэгэр “Үрүн Күөл” дин сиргэ Бөтүн, I, II Бынаас нэхилиэктэрин хабар мэлиипэ аафар дьиэ тутуутун көнүллээбийн туруунан суругу аваалан туттарар. Онтон муус устар 27 күнүгэр ол мэлиипэ аафар дьиэнүү, үлэхиттэр олорор дьиэлэрин тутууну Түбэ номохко киирбит баайын уола Яков Пестряков ылыммыт. Ол туруунан Иона Винокуров Сииттэлэрэг биллэрбит. Бастаан танара дьиэтэ Үрүн Күөлгэ тутуллуохтааын түбэлэр турорсан бэйэллэригэр туттарар туруунан көрдөхү киллэрбитет. Ол көрдөхүнү бөтүннэр өйөбүттэр. Онон Үрүн Күөлтэн уларытан Түбэ Баһа дин сиргэ часовня оннуугар танара дьиэтин тутуутун 1861 сыллаахха савалыыллар. Сииттэлэр танара дьиэтин, суол ононуутугар сиэртибэ хомуйан бааран атын сиргэ тутулбуутун сөбүлээбээка биэрбэхтэр. “Бөтүннэр бэйэйт тутуугут, бэйэйт суолгут”, - дийбитет. Түбэ Баһыгар танара дьиэтин

тутууга 1862 сыл бүтүүтүгээр бүппүт уонна 1863 салтан үлэлээбит Танара дьиэтин Богородица аатынан ааттаабыттар (Богородинская церковь). Бастакы ажабытынан Александр Бердников дин эдэр священник анаммыт.

Бу сыл (1863 сыл) II Модукка часовня тутуллан бүппүт уонна үлэлээн барбыт. Часовня ажабытынан священник Иоан Лобанской үлэлээбит.

Түбэ танаратын дьиэтигэр 33 дьхээтийнэ сири Лөнчө уонна Хатын Күрү дин сиртэн сиыньярбыттар. Бу сыл Модут часовнитыгар эмээ сир биэрбитет. Манна метрический кинигэ 1831 салтан суруллан барбыт.

1868 сыллаахха Модут часовнитын дьиэтэ Михаил Архангель аатынан танара дьиэтигэр кубулуйбүт. Дьюкуускайтан аркыырай тахсан сибэтийн гыммыта үнү. Аркыырай тахсарыгагр долгууска сиарбата аянныырыгагр анаан хас эмэ сыл устата суол онорбуттар.

1865 сыллаахха танара дьиэтин үлэхиттэрэ олороллоругар анаан сэттэ дьиэни тутарга бынааран, улуус уон нэхилиэктэрэйттэн сиэртибэ бынтынан 1659 солкуобайы хомуйбуттар. Уопсайынан танара дьиэлэрин тутуу уонна үлэхиттэрин тутан олоруу барыта туттуутун үлэхиттэрэ уонна баай дьон сиэртибэлигэр эрэ сүктэриллэрэ.

Ити кэмнэ 1865 сыллаахха, Нам танаратын дьиэтэ умайан хаалан улахан аймалбан буолбута. Кунаан Ыал киһитэ бынпай кулуба Иона Иванович Винокуров үтүөнү оноруу бынтынан 4000 солкуобайы быраабаа киирэн ууран бизрбит. Бу үтүү бынтыны өйөөн Хамаатта, Хатын Арыы, Кунаан Ыал уонна Мурчуку нэхилиэктэрэ көлөнөн, үлэхитинэн көмөлөнөн ити сыл ийнэн храм тутуутун бүтэрэн, 1866 сылга айыллан танара дьиэтэ үлэлээбитинэн барбыт.

Бу кэмнэ часовня тутуута II Үөдэйгэ көнүллэн 1864 сыллаахха тутуллан үлэлээн барбыт. Бу часовня I, II Үөдэйдэри, Хомустааы хабара. 1860 салтан буулаабыт

үүн кураан часовнялары тутууну атахтаабыт, үүнүү ханан да тасхыбатаа. Дьон аччыктааһыннара, хоргуйан да олүүлэрэ тасхыталаабыт. Онон сибээстээн нэһилийктэр аябыйттарын хамнастарын, часовнялары тутууттан 17 нэһилийц аккаастамыттар.

1872 сыллаахха Атамай улуу сыйытыгар Николаевской танара дьиэтэ тутуллан бүппүтэ. Эмис нэһилиэннээттэн хомуллубут үп суютугар тутуллубута. Кини икки Атамайдары, Ойуун ууһун, Таастааы хабара, онно барыта



Улуу Сыйны таңаралтын дьиэтэ

2700 кинини хабара. Утүө дымала бэйэтэ төрөөбөт, ким эрэ өй угар, савалыр, тиһәбэр тиэрдэр. Биир оннук дьюнноруунан биир дойдулаахтарыгар элбэх үтүенү онгорбут Данила уонна Василий Харитоновтар буолаллар. Данила Харитонов танара дьиэтэ тутуллуутугар анаан 170 солкуобайы сиэртибэ биэрбит. Танара дьиэтин тутуутугар, оскуоланы астарыга үрдүкү сүуттарга элбэхтик сылдыбыт,

16

59616

туруорсубут. 1898 сыллаахха оскуола астарбыт. Онтон Василий Харитонов 14 сыл устата танара дьиэтин попечителинэн сылдыбыт, дыаданы төрөппүттээх овзор үөрэнэллэригэр сыл айы 30-50 солкуобай харчыны биэрэн испит. Гражданский сэрии сађана Саха АССР сэриилэрин хамандыры Карл Байкаловтан уонна штаб начальнига Козловтан сэриилэн сылдъар Бүлүү, Кэбээхи, Нам, Арбаа Ханалас кыйтаран кингэрэ колло сылдъар үргүнэрин тулсарыга итэвэл суруктаах сылдан элбэх үзлины ыыттан үгүс дьону өлүүттээ быылаабыт, хаан тохтуутун тохтолпупт үтүөллээх. Дьюкуускайдааы духовнай училишены 1851 сыллаахха бүтэрбит Кирик Попов 1850 сылтан аябыйттаабыт. 1890 сыллаахха Атамай танаратын дьиэтэ кунаажан онохтон уот баран умайан хаалбыта. Бу танара дьиэтин эмис нэһилиэннээттэн сиэртибэ хомуйан иккистээн, колоколнятын дьиэ таһыгар туспа тутан, 1891 сыллаахха үлэлэппиттэрэ. Кэнники 1914 сыллаабыта Александр Нифонтов аябыйтынан үлэлэбизйтэ биллэр. Улуска тутуллубут танара дьиэлэрриттэн бу эрэ дьиэ урукку киэбинэн туар. Кириэхин, колокалларын суулларбыттара. Билигин Государствонан харыстанар архитектура памятника



Куонта Кирис таңаралларын дьиэлэрэ көстөр


Намская ЦБС  
РС(Я)

46

17

буолар.

1873 сыллаахха олуннүү 11 күнүгөр 9 чаас саңана кизһе 1865 сыллаахха тутуллубут Нам танаратын дьиэтэ тухо баар ис тэрилин, киэргэллэринин умайан хаалбыта. Олуннүү 25 күнүгөр нэһилизк бастаахтара мустан баран танара дьиэтин дьонун бүттүүнүн күүһүнэн сиэртибэ хомуйан хат тутарга дизн бынаарбыттара. Тутууну салайыны Иона Винокуровка сүктэрбиттэр, кини кемөлөхөөччүлэринэн Иван Сивцевы (Хатын Ары), Григорий Прядезниковы (Хатырык), Иона Жирковы (Хамаҗатта) талбыттар. Нэнилиэннэйтэн 4000-н тахса солкуобайдаа сиэртибэ хомуллубут. 1874 сыллаахха танара дьиэтин тутан бүтэрэн үлэтин сафалаабыт. Бу танара



Кынъыл Сыым таңаратын дьиэтэ

дьиэтин тобою билигин да уопсай дьиэ буолан тураг. Советский кэмнэ кулууп да, спортивный зал да буола сыйлдыбыта. (СР КГА. ф. 44-и, о.1, д.655, л.5)

1885 сыллаахха Хомустаах Кынъыл Сырыгыгар Покровской танара дьиэтэ тутуллан бүтэн үлэлээн барбыта. Дьиэ ақылаата ессө 1869 сыллаахха түнэриллибитэ. Абабытынан Василий Охлопков анатан үлэлээбит. 1887 сүл сэтийнны 8 күнүттэн манна церковной-приходской оскуола абыллан өбөлору үөрэлэн барбыт. 1912 сыллаахха аబабыттынан Евгения Винокурова учууталлаабыт, З уолу, 6 кыыбы үөрэппит. Бу танара дьиэтигэр 1894 сүлтан аబабыт уола Николай Винокуров аబабытынан үлэлээбит.

1896 сыллаахха Модукка сана танара дьиэтэ тутуллубута. Бу танара дьиэтин тутуутугар I, II Модуттар уонна Хатырык нэһилиэктэрин сиэртибэлэрэ ороскуоттаммыта.

1897 сыллаахха Кедөһү баайа Тихон Необутов 2000 солкуобайдаа сиэртибэлээн туттарбыт часовнитын танара дьиэтин бынытынан сибэтий гыммиттар.

1896 сыллаахха II Атамайга Бэс Күөлэ дин сиргэ Иннокентьевской танара дин ааттаммыт танара дьиэтэ үлэбэ киирбит.

Онон XIX үйэ бүтүүтүгээр Нам улуунугар 7 танара дьиэтэ баар эбйт. (СР КГА. ф.44-и, о.1. д.10. л.1 История церкви Якутии — к.э.н. Николай Попов).



## ЫТЫК СИР ҮРАЛААХ, КЭРЭ СИР КЭСКИЛЛЭЭХ

Ханык баарар итэбэл — дөн аймах айылгылаа өйдөбүлэ, кунааны онорогрго ханаан да угуйбатаа. Саха омук бэйэтин итэвэлин үйэлэр тухары сөнөрен, бобуухайыы кэмнэрин унуурдатан күн бүгүнүгэр дээр ильдээ кэлбит түн былыргыттан силистээх-мутуктаах омук. Киниэхэ тулалыыр эйгэ, от-мас, уу-хаар, салгын, киэн куяар барылара сурдахтар-куттаахтар. Сахалар үйэлэр тухары үескэптиг өйдөбуллэрэ, майгылара-сигилиилэрэ, сиэрдэрэ-туомнара, бэйэлэрин айылгылара, илбистээх тыллара-өстөрө барыта онтон сибээстээх. Итэвэллээх, тыллаах норуот өлбет-өспөт, инники кэскилин сайыннаараа тускулаах, итэбэлин сутэрбит норуот бынытынан симэлийэр дылжалаах. Саха омуга былыр-былыргыттан айылбаны кытта алтынан, айылва таайыллыбатах дыкти көстүүлэригэр сүгүүрүйэн, айылбаттан булан-тalan ахаан, танган, төрдүн-үүхүн тэниппите. Көлүөнэттэн көлүөнэ ыччатын сири-дойдуну, көтерү-сүүрэри харыстырыр, арангаччылыыр тыннан ийтэрэ. Ол сафана киши барыта буор кута түспүт төрөөбүт алаастаах, аймах-биз дьоно тэнийн олорор түөлбэс сирдээх буолара. Эдэр киши атын түөлбэ дөн сирдэригэр туар балаантна айаныны сыйлдан киирэн кэллэжин дьиэлээх обонниор бастаки ыйытыта: “Тукаам, хантан хааннаах, кимтэн киннээх дөн-сэргэ ыччата буолавын?” — дээн буолара. Ыалдьыт ово төрдүн-үүхүн, сирин-дойдутун түөхэн сэхэргээтэжин дьиэлээх кырдааас: “Дээ, тукаам, Ытык сир ыччата, төрут дөн үүхүн салжааччы эбиккин,” — дээн түмүктүүрэ. Оччою бу эдэр киши дойдутунан, дьонунан-сэргэтийнэн киэн туттара, ханаан да кинилэр ааттарын түнэн бизэрбэт туһугар кынанара. Ону өйдүүр буолан Республикалыг бастакы

Президен М.Е.Николаев 1994 сыл атырдаах ыйын 16 күнүнээби №837 ыйлаабы тааарбыта. Бу ыйлаах бынытынан Саха сиргиэр 350 тынынча квадратнай километр иэнээх сиргэ 12 заповедник, 7 национальний парка баар буолуухтаах этилэр. Российской Федерации государственный думата “Российской Федерации ураты харыстанар сирдэр (Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации)” дээн сокуону тааарбыта. Бу сокуон бынытынан харыстанар сир 7 көрүннэ аараарлыбыта:

- а) заповедниктар;
- б) национальний паркалар;
- в) айылва паркалара;
- г) заказниктар;
- д) айылва памятниктара;
- е) дендрологический паркалар уонна ботанический садтар;
- ж) эмтэнэр сирдэр уонна курортар.

Саха республикатын Государственный Муннъяба (Ил Түмэн) 1996 сыл ыам ыйыгар “Саха сирин ураты харыстанар сирдэрин түүнан” дээн сокуон тааарбыта. Ити сокуон этэрийн республика инигэр ураты харыстанар сир 4 көрүнэ баар буолуухтаа.

- Аан Айылты (национальный природный парк);
- Эркээни сирдэр (ресурсные резерваты);
- Улуу түөлбэлэр (охраняемые ланшафты);
- Айылва мэнэлэрэ.

Бу сирдэр бары уопсай ааттара “Ытык Кэрэ сирдэр” дээн буолаллар. Бу сирдэр бэйэлэрэ тус-туүнан хараамнаах буолуухтаахтар, эбээтэр онно, атыннын эттэхээ, көрүү-харайыы, сыйлдыы, сиэр-туом тутууллуута барыта ыйыллыхтаах. Ити барыта бүгүннүү күн киэнник тэнитилэн дөн-норуот билингитэгээр тиэрдилэ илик, айылва харыстабилын үлэнийтэрээрэ эрэ билэллэр, эбэтэр ол бираабылары кэспиг дьону ыстарааптар өйдөтэллэр.

Ытык сирдэри харыстаанынна, кини өйдөбүлүн норуокка тарбатыга аналлаах Республиканской

конференциялар, Саха Республикатын “Ытык сирин ассоциациятын” конференциялара ытыллыбыттара. Ол эрээри баларга ылыллыбыт бынаарылар, Программалар бары толору туолан испэттэр, сизэ тэнитиллибэттэр. Билигин бүтүн Россия үрдүнэн улахан сүолталаах сир баайын туһаны программалара олохxo киллэриллэр кэмнэргэр олоохтоо нэнилэннэ “Ытык сир” өйдөбулүн кэнэтэн, онууха тууламмыт баар сокуоннарга оловуран эрэ көмүскэниэн, сирин-утун сиери-туому туутуан турان алдьатыттан харыстынан сөп. Онон бу сокуоннары олохxo киллэрии, норуокка өйдөтүү, сирин-дойдуну харыстаанын сиэрин-туумун туутууннары сүолтата олус улахан.

Ытык сирдэргэ сүгүрүүү — саха омук былыргыттан олохсуйбут айылчаны харыстаанынна, тулалыыр эйгени кытта алтыныга тулхадыбыт үгээн буоларын өйдөтүү, ыччата төрөөбүт түөлбэтийнэн, ўөскээбит сиринэн киэн туттуу тынышгар иитии буолар.

#### ЫТЫК СИР ӨЙДӨБҮЛЭ

“Ийэ сир”, “Ава дойду” диэн сүдү тыллар хас биирдии саха киңитигэр төрөөбүт төрүт сир, дойду туунан Ытык өйдөбулү кытта ыкса сибээстээхтэр. Дойдубут киэн киэллитигэр былыргы өбүгэллэрбүт ытыгылан төрөөбүт- ўөскээбит дойдуларын “Ытык аартык”, “Ытык күел”, “Ытык хайа” диэн үгүс сирдэри ааттаабыттар. Айылбаттан айдарылаахтар, хомууннаах тыллаахтар, олонхоуттар ытык сирдэргэ сүгүрүйэн алгыс албаан, андааар этэн Аар айылчаны арангаччылыры, харыстырыр өлбөт үгэстээхтэр. Омук барыта көлүөнэттэн — көлүөнэвэ илдээ сыйльдар ытык өйдөбуллэрдээх:

- омук бэйэтин аатынан ааттаабыт, төрөөбүт төрүт сирэ — Ытык сир. Ол эбэтэр хайа баџарар саха Саха сирэ кини төрөөбүт- ўөскээбит Ытык сирэ.

- хайа баџарар киңижэх өбүгэллэрээ үөскээбит, олох

олорон үйэлэрин мобообут, унуохтара тутуллубут, буор күттара хаалбыг сирдэрэ — киниэхэ Ытык сир.

- өйтөн-санааттан сүплэт кутурбан сатылаабыт, эбэтэр үөрүү өрөгөйүн туппүт сирэ — киниэхэ Ытык сир.

- саха киңитигэр ытык өйдөбуллэр эмиэ элбэхтэр. Күн тахсыта, илин хайыха, ыңыха кэмэ, халлаан төвүс хаттыгастара уонна да атыттар ытык өйдөбул буолаллар.

#### ТӨРӨӨБҮТ-ҮӨСКЭЭБИТ ТҮӨЛБЭБИТ - НАМ СИРИН СОРОХ ЫТЫК СИРДЭРИН ТУҮННАН

Өресүүбүлүкэбүт кинэ Дьокууский куораттан Нам диски айаннаан истэххинэ Нам улуунун сиригр-утугар ўктэммиккин биллэрээр бэлиэ турар, мантан ыла Нам Ытык сирдэрэ саџаланаллар, олортон сорохторун туунан кэпсийбит.


Үс сэргэ \_\_\_\_\_

Дьокууский куораттан айаннаан ийэр дыон аан бастаан Улуу хочубот Энсиэли эбэйтигэр сүгүрүйэн ааһалларыгар, кини энсилгэннээх киэн иэнин анаарарга анаммыт тутууну көрөбүт. Бу сири дыоннор “Үс сэргэ” диэн ааттаабыттара. Манна үс сэргэ туроруллуута байэт тусла кэпсээннээх. Бастаки сэргэ 1966 сыллаахха бишиг Максим Кировичныт тэрийсивит өрөспүүбүлүкэтийтэн кэлбүт Киргизия суруяааччыларын уонна киниэтин үлэхниттерин чиэстэригэр өйдөбүнүүк биыныттын туроруллубута. Онтон сылтанан бу сир ыалдыттары көрсөр сиргэ кубулийбута. Манна Тыба, Бурят-Монгольский АССР, Вьетнам, Чехословакия, Монголия, Камчатский, Магаданский уобаластар, Коми АССР, онтон да атын үгүс дэлэгээссийэлэр көрсүллүбүттээр.

Иккис сэргэ Башкырстан искуствотын

бэрэстэбнитэллэрийн бөлөүүн көрсүүгэ анаммыта. Кинилэр Хомустаах ынмаажар сүлдъян дьон-сэргэ үөрүүтүн-көтүүтүн үллэстибигтэрэ, сүргэлэрин көтөөрөөт дойдуларын ырыаларын-үнкүүлэрийн, айылчаларын кэрэ көстүүтүн музыкаа кубулутан ийнтийнрбиттэрэ, көрдөрбүттэрэ.

Үгүс сэргэ Нуучча литературын уонна искуствотын күниэрин атаарыы өмийгээр туроуруллубута. Ол умнуллубат күниэр тэрээниниэрин тэрийсбийт буолан олору барытын котүшээж сүлдьыспытам, уус-уран нууччалын-сакалын түллары долгуйай истэн дуунам дуоñуутун чыпчаалыгар сүлдьыбытын. Сэргэни Саха сирин улуу суруйааччылара Суорун Омоллоон, Күннүк Урастырыап, Россия улуу суруйааччылара Сергей Смирнов, Давид Кугульгинов илийлэрийн сылааын инэрэн, бырааттын литератуralар дохордоонууларын, өйөнүүлэрийн бэлиэтэ буоллун дын өро аннын таарабыттара. Ону туоñулаан тулалаан турар художниктар, композитордар, норуот талааннаахтарын араас бэрэстэбнитэллээрэ ытыс тыаынан дөвүүоллаабыттара. Сэргэлэр тастарыгар уот оттон, ас кээхэн, Аал уотун



аатан, Сир Ийэттэн көрдөхөн Күннүк овонньор алгыс тылын эппитин Суорун обургу тута нууччалыны түлбаастаан тэннэ түхэrsибитин сөбүү дын сөбөн ихиллии турдахпытына, аны Смирновпүт уоппутун албаан турбат дуо. Тылы билии, тылы сатаан түнчнэды судутүн эт кульваахпытынан истэн, илэ харахпытынан көрөн Терентэй Халыевтын дьоммутун икки күнү бына батына сүлдьыбыптыт, Терентий Терентьевич ол түгэннэри хаартыскара түхэрбизтэ ўйэлр тухары туоñу буолан историяяа хааллаа.

Улуус историатын кэрэхэлиир биир бэлиэ сирбит көрүллэ-хайылла тупсарылла турар аналлаах. Ол сиэринэн I Хомустаах нэнилиэгийн биир биллиилэх уола, Саха өрөслүүблүэктин Государственнай муннваын (Ил Түмэн) дьопуатаа Ньургун Тимофеев бэйэтин үбүнэн, олоохтоо уус табаарыс уолаттарынан олус тупсайдык бу сири саналын онотторбула, Нам дызи айаннаан ихээччи сүлдьыбакка эрэ бына ааснат сирэ буолла. Сүлдьыбыт кини маннык түллары аафсан ааñар:

“Күндү мааны Нам дьоно, үтүө-дьоñун ыалдьыттар! Тапталлаах Энсиэли хотуммут, ытыктабыллаах Өлүөнэ эбзит кэрэ көстүүлэрийн көрөн, санааыт кэнгээтийн, олоххут аартыга алгыстанын!”

Ньургун Тимофеев, Алексей Татаринов, Андрей Ушницкий. 30.08.2002 с.

Алгыс бына сыйланын. Куруутун оннук буоллун!

#### Партизан Чомоорко

Салгыы айаннаан Кыыл сымр бөхүэлэгийн ааñан Партизан бөхүэлэгээр кэлэчин. Бөхүэлэж көстөөтүн кытта, сүол уна өртүгэр абыяах кини унгуохтара көстөллөр. Манна Бүтэй Ийнтийн төрүттээх, Партизан бөхүэлэгийн урукку дынгнээс аата итинники этэ, кыыл партизан, разведчик Оконешников Федор Федорович-Чомоорко

пааматынныга баар. Кини 1917 сylлаахха I Хомустаахха Максим Амосов aan бастаан Намга төрүттээбит бастакы хамнаачыттар сойуустарын бэрэссэдээтэлиинэн талыллан үлэлээбитэ. Гражданской сэрии савана, 1922 сylлаахха, Намнаафы кынл дружина саллаата этэ, Дьокускайга кынллар ыстаалтaryгар кистэлэн илдьити илдъэр сорудахтаах баран инээн II Үедэй "Аппуона өтөө" дин алааныгар үргүнэр тохуурдaryгар түбэхээр. Сөвотох бэйэтэ тэнэ суюх кирисингэ бүтэхник ботууруона хаалыар диири ытыаласпты. Билиэн тууллан кистэлэнти этимээри бүтэхник ботууруонунан бэйэтин дьаанаан кэбиспит. Биир дойдулаахтара дойдуутгар ажалан Дьокускайдыыр суол кытызыгтар көммүттэр. Кини унуувар кэнники очтообуу комсоломецтар уонна ыччатор байзлэрэ сатылларынан обелиск туурорбуттар. Онтон ыла бастаан ити сири Партизан унууваа дин ааттаабыттар, онтон "Партизан" дин колхоз тэриллибит, бөхүөлэлк ўескээбит. I Хомустаах нэхилиэгиттэн арахсан анны Партизан нэхилиэгэ дин буолбут. Саха Республикаатын норуутун ханаайыстыбынн үтүөлэх үлэхнээ Ефросинья Петровна Илларионова салайар "Чомоорко" аатынан фермата оройуоннаа өр сylлаагаа биир бастын көрдөрүүлэх, холобурга сылдьар коммунистический үз фермата этэ.

#### Эмээхсин унууцаа


Салгыз айаннаатаахха эмиэ суол уна өртүгэр элбэх кини унууцаа көстөр. Бу сири кэлээччи-барааччи "Эмээхсин унууцаа" дин ааттыыр миэстэлэрэ. Урут суппар тиэйэн инээр дьонуттан "ханна түхэчин" дин ыйыттааына "Эмээхсин унууцаа" дин хоруйдаатсаына, ол аата Партизан бөхүөлэггин аттыгтар түхэр дин өйдүүрэ. Манна көмүллүбүт дьон унуохтарын эргитиилэртэн ордук чорбайон, үрдээн биир кини унууцаа ааан инээччилэр болжомтолорун тардар. Бу "Эмээхсин унууцаа" дин

ааттаммыт, 1947 сylлаахха Нам улууңугар aan бастаан "Герой ийэ" аата ингэриллибит Ирина Михайловна Кривошапкина угуоюн эргитиитэ. Кини олорон ааспүт олоо — айылђа талан ылан киниэхэ эрэ анаабыт олоо. Кини кыаймылаах-хотуулаах үлээт, иистэннээнэ, туос иниги тигийт, күн аайы араастаан уларыта сылдьан оствуорууаны уустаан-ураннаан кэпсийирэ — барыт номох буолан кэпсээннэ сылдьар. Тоёус араас дьоңурдаах уолаттарыттан "Уус" дин ааттарыгар эбии аат инэриммит түйт уолаттарыттан аччыгыйдар. Уус Дьяакып ийтигээр уонна икки сэрииг баран өлбүт убайдарыгар анаан онорбут эргитиитэ или үрдээн көстөр. Ирина Михайловна дьиз-кэргэнттэн 10 кини сэриигэ кыттыбыта, 6 уола, 4 күтүтэ. Олортон икки уола, икки күтүтэ дойдуларыгар сэрии хонуутттан эргиллибэхтэрэ. Ирина Михайловна барыт олоуун устата 21 овогоммут, бүтэхник кыннын 61 сааһыгар төрөпүүт, ол кынныгар — Дьэбдэйгэ олорон 101 сааһын тулан баран 1958 сylлаахха Орто дойдүүттан арахсыбыта. Бу дьиз-кэргэн Нам улууңун үйлэхэхтэртэн биирдэхтэрэ. Икки бастакы уоллаах кынха 100 саастарын ааспүттэе, биир уол 94 тийбитэ, 4 уол 80 саастарын лаппа ааспүттэе, элбэх сиэннэртэн 80 сааһын лаппа ааспүттэе. Аччыгый Маайа эмиэ Герой ийэ. Герой ийттэн утумнаабыт оюлор, сиэннэр, хос сиэннэр, хос сиэннэр тэнийн эбэлэрин аатын өлбөт-сүпшт үйлихтэрэ.

#### Кириэс Кытыл

Салгыз Нам диехи айаннаан истэххинэ Хамааттаа бөхүөлэгэ кэлэр, бөхүөлэлк хоту өртэ Кириэс Кытыл дин ааттанаар. Бу аат ингэриллийтэ бэйэтэ тусла кэпсээннээх. Дьон айылђа таайыллыбатах кубулҗаттарыттан иэдээн тахсыбыт сирин бэлиэтиир үгэстэртэн тахсыбыт аат. Улуус киннигэр Куонта Кириэсэ урут үс танара дьизэлэрэ сэргэстэнэ тураллара. Олортон ортуулара 1876

сүллаахха бары тэрээнэ сицэн, сааскы үлэлиир буолбутун бэлиэтээн Дьокуускайтан аркыырай тахсан сибэтийн гыммыт. Сааскы халаан уута кэлэн турар кэмээ збит. Атыныт баркаанаа биэрэkkэ тиксивит. Улахан бирааыннык буолбут. Танара дьиэтин чиэнигэр бирааынныты тэрийээчилэр тылаах дьон күрэхтэннитин тэрийбиттэр. Куонта Кирэнтэн соёруу билинги Хамааттаа диехи устубуттар. Былыр тыылары чараас хаптаанынаан, туохуунан онороллоро, олор олус чэпчеки уонна аллаах буолаллара. Күрэхтэнээчилэр



Хамааттаа кытылыгар тийинилэргээр эмискэ тэллэх сађа билыт халлаантга өро сүүрэн тахсыбыт да сир-халлаан ингээстэр букуна тусгүүт, алдьархай аангаабыт. Сааскы халаан уута кэлэн турар буолан Хамааттаа уонна Куонта Кирэн аннынан заһар өрүүс салаата кэнэн турар кэмээ збит. Уонча тылаах дьон тыыларын ол эмискэ тусгүүт букун долтуунунаан саба бүрүйэн уу анныгар тимиридбүт, дьон сааскы тымныи ууга былдаммыттар, биир да киши

быынамматах. Буккуннара, ардахтара хайдах эмискэ кэлбитин мэлдьиспүт курдук астан, эмиэ чуумпу буолбут. Бу биэрэkkэ ол курдук эмискэ халлаантан тусгүүт иэдээн кутурбан күнүн сатылашыт. Айылва туюхтан сывтанан бу айылаах иэдээни таңаарбытнин былыргы сахалар бэйэлэрин итэвэллэринэн эрэ бынааран эрдэхтэрэ. Бу кутурбан күнүн бэлиэтээн үрдүк биэрэkkэ мас кириэс булуурбуттар. Онтон ыла ол биэрэк Кирэн Кытыл диеэн ааттаммыт. Советской былаас сывларыгар бастаан колхоз, онтон колхоз киинэ “Кирэн Кытыл” диеэн ааттаммыттар. Билигин Хамааттаа нэхилиэгин киинин хоту өртө Кирэн Кытыл диеэн ааттанар.

*Cottmoy*



Хамааттаа бөхүөлэгин ортуутагар айан суолун илин өртүүэр ыраахтан үрдүк алта сэргэ көстөр, чугаанаан кэллэххинэ бу сэргэлэр анныларыгар Нам улууун

комсомольской ячейкатаын бастакы секретардарыттан биирдэстэрэ, Кыңыл дружина этэрэтийн разведчига Охлопков Тимофей Николаевич-Сотой пааматыныгы турар. Соттой 1922 сыйлаахха үрүннэр ыстаантарыгар Киллэмийн разведкау ыыппыттар. Сорудаын толорон төттерү Мархалаан истэвчинэ Тулагы таңыгар үрүннэр тоңуурдаыгар түбэсит, тутан ылбыттар. Эйэбин эттээри араастаан сордообуттар, тыынаахтын иин хайттан оношоун соо сыйлан кистэлэнги эттээ сатаабуттар. Хорсун комсомолец ээбин эпшэккэ, кистэлэнги арыйбакка сыйтан тыына быстыбыт. Комсомол номохко киирбит хорсун быыытын кэризтээн Хамаҗатта нэһилиэгин биир талааннаах патриот уола Александр Григорьевич Дунаев, нэһилиэк ыччатын түмэн, көмөлөннэрээн кинизэх анаан пааматынык туппуга. Соттой қырдык иин охсууны, эппит тылган бериниизэх буолуу, хорсун быыны холобура буолан сырдык мессүен төрөөбүт нэһилиэгин үрдүк қырдалыгар олорор.

#### Куочайдаах тиит

Салгын суйгола тахсар быылааны сэрэтэр тэрилтээ поһун дызииттээн чугас, союзуу дыки Саха итэвэлийн кытта сибээстээх бинр, билитин хатан эрэр, иккى салаалаах ойуун кэрээ ыйаммыт куочайдаах үрдүк тиит турага көстөр. Былыр тухох эмэ быылаан, өлүү-сүтүү, ыары турдаына ону үтэйтэрэн ойууну қырдаараллара, ол қырыры бириэмэтигэр буулаабыт дыаллыкка дыүүннээх сыйгыны бэлэх тутталлара уонна этин эрэ ылан баран тириитигэр оту-маын симэн туйахтары, төбөлөрү кэрэх онорон тиикэ ыйаан кэбиһэллэрэ. Ол тиит кэрэх маңа дэнэрэ. Дыүүннээх сыйгы дыэн сыйгылартан атыылыы, қыыл элэмс дуу, ханык дуу сыйгыны ааттыыллар. Булаабыт абааныны ойуун үтэйбит хайысхатын ыйар халын хаптаанынан оногуллубут оххо маарынныр куочайы,

ол алгыска туттууллан тиикэ ыйаммыт кэрэх сыйгы үрдүнэн саайан кэбиһэллэр. Оччою бу тиит кэрхтээх, куочайдаах буолан Ытын маска кубулуйар. Итинник маны былыр сахалар тумна хаамар буолаллара. Билигин итэвэл уларынан сүолбут айаңар хатан турдаа.

#### Ойуунуский тырыбыната

Салгын Нам сэлиэннэтигэр кэлэбит. Бу сэлиэннэ урут Куонта Кириэх дыэн улуус быраабата, эбэтэр улуус куулубата нэһилиэк кинээстэрин муньван муньахтыр сира эт. Бу улуус кинэ, улуус олохтоохторугар ытык сир. Нам сэлиэннэтийн биир ытык сиринэн беңүэлэж ортолтуур турар "Кыйымы сквер" буолар. Урут маны "Оскуола паарката" дыэн ааттыллара. Арбаа өттүгээр хойуу хахыйах маастаах, ортолтуур линкиндээ тииттээрдээх, кини унуорун курдат көрбөт хойуу маастаах паарка этэ. Манна өрдөөүүттэн улуус дыно-сэргээч мустар, ыныахтарын ынаар сирдэрэ. Манна Саха АССР төрүттэммэти 15 сыйни көрсүүгэ инаммыт үгүс тэрээннээх оройион ыныаца ыныллыбыта. Оннно Саха АССР Правительствовын бэрэстэбийнэллэрэ П.А.Ойуунуский, С.П.Сидорова кэлбитетэр. Үрдүк тырыбыннэттан уоттаах-төлөннөөх тыл эппиттэр. Ойуунуский олонхонууттары муньван олонхолошпут. Араадыйаны холботон ыныахха кэлбитет дыон бары истибитет. Ити 1937 сыйлаахха ыныахтыр сиргэ бүтүнүүтүгээр иниллэр курдук араадыйя бастаан санарынта, оройион историятыгар киирэр түгэн. Араадыйя санга тэндийн эрэр кэмигэр бу тэрээннин дыон өргө дэрий өйдөрүгээр илдээ сыйлдьбыттар. Оннук далааыннаахтык, оннук тэрээннээхтик ол ыныахха ыныллыбыт. Сэрии кыттыылаа Василий Евтрофьевич Эверстов ол сыл Модут алааынтан киирэн бастаки кылааны бүтэргит уол эбйт. Кини ити ыныаца сағаланыыыттан бүтүөр дыэри көрбүт. Саха АССР үтүөлээх агронома Илья Лазаревич Еремеев

мыраан үрдүнээби алаастарыттан оғуунан айаннаан кирибittэр, ыныахха хойутаан кэлбиттэр. Оғустарын биэрек үрдүнээбүй ыалга хаалларан ыныах ыныллар сиргээр холиэхтэргийр дээр тyl этиитэ бүтэн, олонхонуттар олонхолуур саналара, ырыалара ырахтан инилээр үнү. Ону олус динибэргээбит. Онтон болбайон көрбүтэ тииттэргэ хара дүүхинээх санарар тэриэлкэлэр ыйанан тураллар эбйт.

Бу ыныахха анаан тупсафай оноуулаах, тyl этиитгээр аналлаах тырыбынаны тутууну оройуон биллиилээх мас уустарыгар Өлөксөөндүр Бөтүүрүөбүс Сиипсэпкэ, Баылай Агмайабыс Ээбэрэстэпкэ уонна Тынтырбас Үлдүүнинги сорудахтаабыттар. Ол сафана ханик да ыстансын да, сиркулээржэ энин эрбилир сухотарына барытын сүзэнэн сурсан, устурууунан ыспарсан оноруу мындыр үлэйтэн тахсыбыт буолоухтаах. Дьокускайтан художникин таһааран ырыаскалашыттар, уруүйдашыттар. Тырыбына иннингэр кэнсиэр көрдөрөргө, үнкүүлүүргэ анаан үрдүк атаахха оноуллубут сянаа баара. Тырыбына үрдүттэн Ойуунуский уоттаах-төлөннөөх тyl эппит. Ол иин ити тырыбынаны "Ойуунуский тырыбынат" дээн ааттаабыттар. Кэнники сылларга, Платон Алексеевич аата норуутугар төннөрүллүбүтүн кэнэ, тырыбына хас да төгүл өрөмүннэнэн, билигин урукку турбут сириттэн уларынан паарка илин өргүгэр турар.

2005 сыллаахха Платон Алексеевич төрөөбүтэ 110 сылын улууска атаарынан сибээстээн улуус ветераннарын советын председателэ Петрова М.В. тэрээниинэн бу тырыбынаны үнүс төгүлүн тилиннэрэн, өрөмүннэнэн үөрүүлэхтийн айны түгэнэ сэтийнны ый 7 күнүтэр буолбута. Тырыбынаны айыыга Платон Алексеевич ырыа Сардаана Платоновна кэлэн ылтынын ылбыта байэтэ история кэрэнитэ. Тыл этиилэригэр ылтыбыт Аяа Дойду сэриитин ылтыылаа, биллиилээх оворуутчут, аյыс уон саанын лаппа ааспүт Василий Васильевич Замятин үнэ ахтыллабыт үбүлүйдээх ыныахха хайдах сылдьыбытын,

ол тэрээниинэри бу көрөн тураг курдук чуолкайдык, итээтийлээхтийн кэпсээбигийн уонна ырдьаастарын өйн-санаатын уруккутун курдук ыыктыбакка сылдьарыттан мустубут дьон астынмийттарын биллэрэн хабыллар ытыс тыанынан бэлийтэбигийрэ, "маладыас" дин тყларынан эбэн биэрбигийрэ. Бу санардыллыбыт тырыбынаа соруянан хаалларыллыбыт бааналара саха норуутон сүдү уус тყлалааа Былатын буор кутун уйан турбуттара, бу тулалаан тураг мастар кини салгын кутун инэриммиттэрэ. Ити барыта сыллар-күннэр аастахтарын аайы туспа өйдебүлү ылыахтара, умнуулубат суюлтланыахтара. Ону өйдөөн Сардана Платоновна Нам дьонугар-сэргэтигэр, улуус ветераниырыгар аятын аатын үйтитииж үлэлэрин иинин улахан махталын биллэрэн туран, бу тырыбынаны Нам ыччата харыстыя, кэнэвээний да манык үрдүк тырыбыннантан тyl этэр ыччаттардаах буолоухтара дин кэрэхсэллээх кэс тყллары этэн хаалларбыта.

#### Улуус Ытык сирэ - Ыыс Булгунныха

Ханик бааарар итээвэл дьон-сэргэ айылгылаах өйдебүлүн үтүөз, ыраастаныга, үрдүккэ, кэрээ угуйар. Саха бэйэтин итээвэлин үлэлэр тухары сенөрен илдээ сылдьар түн былыргы силистээх-мутуктаах омук. Киниэхэ мунтура биллибет Куйаар, Урүн күн, Аар тойон тангара — бу ытык өйдебүллэр. Кинилэргэ тулалыры эйгэ куттаах-сурдээх, кинини кытта алтынхыхын, өйдөнүүххүн, киниттэн күүс-көмө ылыххын сөп. Сахалар үлэлэр тухары үөскэппит өйдебүллэрэ, майылгала-сигилэрэ, сиэрдэрэ-тумнара, айылгылаа тyl илбистээх күүнүгэр, сир-дойду иччилэригэр, айылвя таайыллабатай күүнүгэр итэвэли кытта сибээстээх. ытык сирдэр өйдебүллэрэ эмис иинно киирсэр. ытык сирдэр өйдебүллэрин норуокка төннэрөн ыччат дьону аар айылбабыт харыстабылыгар, сиэр-майгы үөрүйэхтэрэ үескүүрүгэр көмөлөннэриэххэ.

Нам улууңун төрүттээбит Нам кырдаңас олоюор, аржасыраан анныгар хас да булгуннъахтар көстөллөр. Олортон биир үрдүктэрэ Ыыс Булгуннъах дизэн аатырар. Тыл ууна, Бөлүнүөк поэт бывыргы дойжохко олоюран “Хотойук”, “Ыыс Булгуннъах ырыната” дизэн поэмалари суройбута. Онно этиллэр:

Манна тураллар элбәх булгуннъахтар  
Сорох төбөлөре сыйгыннъахтар,  
Сорою тула охтубут ойуура,  
Сорохко кыайы-кыайтарыны нуура,  
Олортон биир булгуннъаңы биләбин,  
Кини барыларыттан үрдүк;  
Ханна да буолуум, мәлдии санаан кәләбин,  
Кини көпсөммэтих дойжох курдук.  
Быыкаайык уолу миигин ымсыырдара —  
Киниже тахса сылдыбыт киин дизэн!  
Оччою миигин дынум күттүуллара —  
Элбәх сибиизнәэх уонна үрдүк дизэн...

Быыкаайык уол улааптыя. Аччыгый Туймаада Киян Эңсиэли килбайэр кинингэр туарар Ыыс Булгуннъахтан аны күттаммакка кини үрдүк таңатын өро дабайлан чыпчал үрдүттэр тахсан олорор буолбута. Ол онтон киян хочону,



Өлүөнэ эбетин, сууллар хайа кырлыры кумаңын анаара олорон аяар иэйни абыланар ылларан, дойжохко олоюран бу булгуннъах аналын туойбута. Дойжох кэпсииринэн бу булгуннъах күөх ачалаах таманыгар үнкүрүйэ ооньнуу сылдвар уолу Хомпоруун Хотой кытаахтаан ылан илдээ барбыт. Хара дый санаалаах, алыптаах албастаах Хара Суор Туймаада эбэ хотунун Хара Суор хотунна кубулуппүт. Кини сэттэ үрүн көмүс күйахтаах бухатырыр уолаттарын муора будулбаш туманыгар муннартаабыт. Хомпоруун Хотой кытаахтаан тириэрдебит кыра уолбут айдарылаах аналынан Үрүн Күн айыны бухатырыгыр кубулупбут. Балхааннаах илин байхал туманыгар муннарыллыйбыт бухатырдыры көрдөөн булаттаабыт, кубулбаттаах-дивиллэттээх алтаах үөн төбөтүн сыйтын кылынынан бына охсон дирин байвалга үрдүк хайттап төкүнүппүт. Нам улууңун төрүттээбит Нам оөоннөр сирин-үотун килбайэр кинингэр туарар Ыыс Булгуннъах тэллэвэр үнкүрүйэн үөскээбит уолбут ол курдук саха омуу төрдүн төрүттэспит дылбалаах эбит. Ол тойук дойжою Таллан оөоннөр поэмада кубулутан норуутугар айан хаалларбыт.

1999 сыллаах сайын Нам улууңугар Саха сирин үрдүк сололохторун ыйаахтарынан үптэнэн-хачыланан, кулуба талыллан уулас дыаңлатаа тэриллибитетин 200 сыла туюулутун близиэтээнининэн сибээстээн уулас ытын сирин көрдөөнүн буолбута. Ити иннинээзи сайын “Ыс Хатын” этнокиин билинги директора, республикатаабы “Ытык Сирдэр” уопастыба салайааччыта Вильям Федорович Яковлевтын иккизин уулас ытын сирин көрдөөн киэн сири кэрийбиппилт уонна Таллан Бүрэ эппит Ыыс Булгуннъаңыттан атын сир суюх эбит дизэн түмүккэ кэлбиппилт. Бу сир Нам улууңун төрүттээбит Нам кырдаңас олою да буоларынан сөлтөөх этз. Оччотооу уулас баңылыгын Ядреев А.Н. 1999 сыл бээ ыыын 4 күнүнээзи N 614-р “Улуус Ытык сирин туунан” анал дыаңалынан “Ыыс Булгуннъах” уулас Ытык сиринэн биллэриллибите. (ф1, оп1, д б/н, л.186). Нөнүө сайынагар бэс ыыын 5

күнгэр улуустааы культура управленията (начальник Кириллин А.В.), Бөтүг нэхилиэгин салалтата (башлык Кайгородов И.П.) буолан холбонон Үйс Булгунниа ѿуус Үтык сирин быбытынан арчылапыпьыт. Бу булгунных аннынааы таманын күөх ачтагар күләнйэ оонньообут, сибеккилээх хонуутугар сүүрэн улаапыт, киши-хара буолан айар талаанын сайнинаран норуот маастарын аатын ылбыт, тоюс уон сааын ааха түспүт Анастасия Егоровна Сивцева аал уот иннингер туран ас кэээн, үргүн тунадынан сир Ийэн анатан, алтыс тылы эшитэ, Үтык сир аатын сүгэн туран кэлэр көлүөн ыччаттары ааттаммыт аналгынан арчылы, өй-санаа уган харанийа, кэр кэс killэрин тускулун тухайай тур дизн алгас тылын этэн туран Үтык кырдаа ёасыт көрдеспүт, мустубут дөвн туюн буолан бигэрзтэн бизрбиттэрэ. Ити күнтэн Үйс Булгунных Нам улууһун Үтык Сирин ыяаын ылыммыта.

Билигин булгунных чыпчаал үрдүгэр сахалы мандардаах ытык сир бэлжэтэ турар. Бу близни талба талааннаах таатталар уоллара, намнаар күтүттэрэ Ньюкулай Олонньоороп чочуйан онгорбута.

Урукку сыллар улаажаларыгар бу булгунных үрдүк мындаатытан Нам тойон овонньор сирин-дойдтуунана турар кэс killээх санаалары саҕан, ыллыктаах ыралары ыян, кэс тыллары кэпсэн, ыпсарылаах ыяахтары ылыммыта буолуу. Ону барытын кэрэхэлиир үс курдаах бэлий өргөнгөртэй үргүн сиэл ыйаммыт, сир-халлаан түөрт хайыскаларыгар аллаах аттар айаннаабыттар. Булгунных илин тэллэвэр аյыс қырылаах холумтан огонохуллубут, ситии ыйырга аналлаах баҕаналар туроурлубуттар.

Үтык сир өбүгэлэрбүт үөдүштүт бэйэтэ үгэстээх. Бу сиргэ халлаанна харбааар кутааны оттор омсолоох. Ньиргиэрдээх-ньяргыардаах халлааны сатарытар мусуска тынаатыллыбат, үүн тынынаах, киң түүлгэлээх онохойд тыха этиллибэт.

Ас үрдүттэн анатан, үргүн сылгы сиэлинэн сыйт таһааран

арчыланан, чочумча чуумпуран санааын-оноојун искэр санаан, кэс killээх санаан туоларын көрдөнө, ыраастанан, санаан-оноон эрдийэн бу сиртэн арахсыахтааххын.

Дойдуларыттан тэлэнхийэн ыраата, өр буола бараачылар дъол-соргу, дъолуу көрдөнүхтээхтэр, айантан кэлбйттэр ситии байлан сиһэргэхэн аянаахтаахтар.

Сана ыал буолбут уоллаах ыыыс итии-сылаас үйэлээх танталы ингэттэрбүт бэлийлэрин ситииг сиэл баайан дъол-соргу тускулун ингринэн ылышахтаахтар.

Ол курдук ыяахтаах бу Үтык сирбүт Үйс Булгунных.

#### Көлүөнэлэр сибээстэнишлэрин скверэ



Нам селотун биир бэлий миэстэтийнен 1921 сыллаахха кулун тутар ыйга Куонта Кириэскэ үргүнэр ыстаантанан олорон улуус 15 эдэр ревкомовецтарын нэхилиэктэртэн хомуйан аялан ытан өлөрбүт сирдэрэ буолар. Ол миэстээ өр сылларга мас тырыбына турбута, оинно сыл аайы

Октябрьской революции күннэрин атаары мииттинэрэ, парадтара ыбыллаллар этилэр. Ол миэстээз билигин кинотеатр дэйтэ турар. Ол сана олох ини түүннера быстыбыт эдэр ревкомовецтарга аналлаах памятникигы 1966 сийлаахха скульптор А.И.Лукин Кыайны памятникигы онорбут табаарыстарын кытта арый атын сиргэ билинни турар сиригэр туроурбута. Кэнники ити памятникик турар сирин сквергэ кубулутан оройон комсомолцтара Комсомол күнүн бализиши, уоттаах факелы тутан хаамсар сирдэргэр кубулупуттара. Ол ини "Комсомольской болуоссат" дээн ааттыы сыйдыбыттара. Бу памятникик тайгар Нам селотун кырдаастара түмсээр балааннара тутуллан турар. Комсомол тэриллибитэ 80 сыйн көрсө Намнааы педагогический колледжы кытта кэпсэтий бу сквери сандарда оноруга колледжы бүтэрээчи дипломний үлэтийн быннынан проект оногууттара конкурс билэриллибитэ. Конкурсу ыбыты председателинэн Нам уола, биллиилэх архитектор Георгий Константинович Горохов булбута. Бүтээгдэг колледжы бүтэрээчи Попова Василиса Васильевна проега кыйайбыт. Проегы үбүлээнинэ улуус ыччатын хамсаанын уонна комсомол ветераннарын түмсүүлэрэ үп хомуйууларынан, олохтоох телерадиостудия ё сквер тутууттара анаан телемарафон ыбытан (директор Кривошапкин И.З.), Ил Түмэн депутата, комсомол ветерана Гаврил Гаврильевич Местников Дьюкууский куорат мэр Михальчугу кытта кэпсэтэн, үбүлээнинэ көмөлөнүнэрэн оногуллубута. Сквер тутуллуутун олохтоох ветераннар советтарын салайачылара Колесов В.А., Кривошапкин И.З. салайан ыбыттарбыттара. Сквер аныллытыгэр мэр Михальчук И.Ф. бэйэтэ, дэвхалтатын үзүүнтэрэ, куорат ыччаттарын представителлэрэ кыттыбыттара. Билигин бу сквер "Көлүөнэлэр сибээстэйнилэрин скверэ" дээн аатырар. Ыччат тэрээнинэрэ ыбыллар сирдэрэ — улуус биир ытык сиринэн буолар.

### Аммосов болуоссата



Нам селотун биир бэлиэ, ханык баџарар бирааныныктар, араас улахан тэрээнинэр ыбыллар сирдэринэн М.К.Аммосов болуоссата буолар. Манна уүлччулаах политической, государственный деятель Максим Кирович Аммосов памятникигы турар. Болуоссакка туроурллубут Аммосов биоң түрэд уларыда. Баставы биоң саха сирин дъяхталларынтан бастаки скульптор, республика искусствуын үтүлэх дэялэз Евгения Николаевна Винокурова 1958 сийлаахха бетонунан кутан онорбута. Ол биост билигин М.Аммосов аатынан государственность музеийн иннингэр Хатырыкка турар. Ити биост 1962 сый күһүнүгэр Хатырыкка көһөрүллүгөр дээри манна турбута. Максим Аммосов төрөөбүтэ 65 сыйн бэлиэтэйнининэн сибээстээн үйлэх матырыйаалынан кутан онотторууха дээн оройон общественнаа туроурскуутун ылынан республика Правительствота анал сакаанынан соёуруу сана биоң куттаран аялбыттара. Ол эрээри ол биоспут Аммосов дынгнээх дүүнүнгэр маарынаабат дээн олохтоох ветераннар биоң уларытар туунан туроурсуулара сајаламмыта. М. Аммосов төрөөбүтэ

90 салынан сибээстээн аны искууство биллиилээх деятелэ, скульптор Петр Захаровка сакаастаан, Киргизияда тийин М.К Аммосов буюун кындыл гранитынан онотторон аялбыттара. Ол гранишыт алдьанылаах түбээни хаалан үсүүн уларытар туунан эмээ бопшуурос күөрэйэн тахсыбыта. Максим Аммосов төрөбүтэ 100 салын бэлиэтээниинэн сибээстээн Киргизия улуу скульптора, ССРС нородунай художнита, социалистический үзүү Геройа Турсунбай Садыков бронзоттан кутан онорбута туроуруллубута. Турсунбай Садыков саха сиригэр кэлэ сыйлан биост турар сирин көрөн сөбүлээн барбыта. Болуссат сицэрилиинээвина үчтэй кестүүлэнини дэвжитэ. Бу Нам улууун дьоно-сэргээ түгүүрүйэр, түмсэр Ытык сирэ буолар. Онон бу болуссат сицэ-хотоо, улус ыччата ытыктыры, көрөр-хайтар сирэ буолуу.

#### ПААМАТЫННЫКТАР

##### Кыайы скверэ

Нам улууун дьонун биир Ытык сиринэн Нам селотугар турар “Кыайы скверэ” буолар. Урут бу сири “Оскуола паарката” диэн ааттыр этилэр.

Бу пааркаттан сэрии сыйларыгар Советской Армии кэккэтигэр ынтырлыбыт сүүхүнэн оройуон эдэр ыччата тоёуоруспут, доруобуйаларын көрдөрбүт, үгүстэрэ дьоннорун кытта бүтэнкүйтэхтик бырастыыласпүт, элбэх харах уутун тохпүт сирдэрэ. Онон манна дьон-порогут кутуржана да, ўоруут-кетүүтэ да тоскойбут сирэ. Ытык сир.

1965 саллаахха, Кыайы 20 салыгар анаан, бу паарка ўрдук сиригэр олохтоо кырдаажастар, общественность туроурсууларынаа, оройуон дъаалтатын бынарыбытынаа сэриигээ өлбүт саллааттарга аналлаах пааматыннык тутуллубута. Пааматынныгы оройуон биллиилээх



скульптора, сэрии кыттыылааџа Агафангел Иванович Лукин бырайыктаан, бэйэтэ тутуунан онорбута. Оскуола учууталлара Иннокентий Прокопьевич Игнатьев, Владимир Владимирович Тищенко уонна олус уус саха тылын учуутала Кузьма Петрович Суздалов көмөлөспүттэрэ, ўрдук стеланы бетонунан кутан тааарбыттара.

Улуву Кыайы үбүлүйдээх салын аайы бу пааматыннык эбии тутуллан билинчи көрүнүн Кыайы 60 саллаах үбүлүйдэр ылыммыта. Элбэх архитектордар, скульптордар үлэлээбүттэрэ, уп дааны түмүллэн ороскуоттамыта элбэх. Парка урут “Оскуола паарката” диэн аатырар эбийт буоллааынаа билигин норогут ааттаабытынаа “Кыайы скверэ” диэн аатырар буолла.

Кыайы скверыгар турар мемориальный комплекс “Мин мантан сэриигэ барбытм”, “Уоттаах сэрии толоонутар Кыайы иин олохпун толук уурбутум”, “Сэрии тулаайхтарын хаалларбытм” диэн кэпсиир. Салгыны Кыайы 65 саллаах үбүлүйүн көрсө сэрийтэн тынынаах төннөн кэлэн сэрии алдьашпүт пороугут ханаайыстыбатын

чөлүгээр түнэрийг олохторун анаабыт дьоммут бэргт аёйыхаахсааннаахтара хааллылар, кинилэргэ аналлаах пааматынныгы тутарга ветераниар советтара, общественность турорсаллар. Онтон салгын тыыл ветеранирыгар аналаах пааматыннык, Ава дойду сэриитин историатын бынаарылаах кыргызыларыгар кыттыны ылбыт буюйттарга анаан бэлиэлэр туроруллуухтара, хорсунук сэриилэспитин туохуулур элбэх уордбаннаардаах төннүүбүт саллааттарга, норуот ханаайыстыбата сайдытыггар дьулуурдаахтык үлээн албан авты ылбыт маяктара аналаах ёйдебүннүүктэри кэлэр көлүөнэ дьоннор туроран истэхтэрина Нам улууңун бу Ытык сирэ ситэриллиз этэ дийн улуус саастаах дьоньира санаалаахтар.

#### Ава дойду сэриитигэр өлбүттэргэ

#### Кэриэстэбиль мемориала (Хатырык сэлиэннээтэ)

Бу пааматыннык 1982 сыйлаахха М.К.Аммосов аатынан совхоз очтоодуу партийн комитетын секретара Прокопий Иванович Алексеев көбүзээнинин, биллиилэх скульптор Агафангел Иванович Лукин бырайыгынан уонна бэйэтэ тутууну бынччы салайан мыттыынан ионохуллубута. Пааматыннык тутууттара ишимилиэннээтэн 6000 тынынча солкуобай үп сиэртибэ быннытынан комуллубута. Кэнники 2005 үбүлүөйдэх сылта 60000 солк. хомуллан тупсаран оноруга ороскуоттамбыта.

Монументальний композиция үс чаастан тутуллар. Ортуу “Дойду-Ийэ” (Родина-Мать) 10 м. үрдүктээх үктэлгэ кыайбыт саллаат олорор, ол анныгар оюутун көтөхпүтүүэн тыылга үлэлии хаалбыт ийэ олорор. Аллараа, үктэл тэллэөр, умуллубакка умайар сulus аттыгар саллаат кааската ууруллубут. Икки кынатыгар санныччы түспүт знамяларга үстүү бойобуой орденнаар барельефтара



бетонунан кутуллан сыныарыллыбыттар. Знамялар анныларыгар 4 үрдэтиллибит олохxo Хатырык ишимилигиттээ сэриигэ кыттыбыт дьоннор испинэктэрэ суруллубут.

Кыайы 60 сыйлагар олохтоох ОДЬКХ үлэниттээрэ (сал. Васильев) памятниты тамир сыйбынан күрүөллэббиттэрэ.

#### Сэриигэ кыайбыттарга ёйдебүннүүк (Үедэй ишимилигэ)

Пааматыннык Улуу Кыайы 30 сыйлагар ананан (1975 с.) тутуллубута.

Автор Лукин А.И. Пааматыннык турар сирэ киэн, үс үүт күрүөнэн эргитиллибит. Сирии иэнэ 2271 квадратнай метрэ.

6 метрэ усталаах, 6 метрэ үрдүктээх икки Кыайы знамялара тэнитиллибит ишнигэр сэрии кыттылаахтарын



испийнэктэрэ суруллубут. Знамялар ойбосторугар анал үрдэтигт бетонуунан кутуллубут олохxo санаардаан умса көрөн олор аллаатай ийэтэ олорор. Кыайы 60 сylлаах үбүлүйгээр ишнийнээтэн үп хомуйан пааматынныгы тупсаран биэрбиттэрэ.

#### Сэрии кыттылаахтарын ааттара умнуулубат (Партизан ишнийнээ)

Пааматынны оскуола уонна Сыннланг Кийинин икки ардыгар турар. Бу пааматыннык тутуутун көвүлээн оногторбут кийинэн урукку Нам совхоз Партизаннааы отделениятын биллиилээх управляемчай, сэрии кыттылаахаа Василий Андреевич Яковлев буолар. Сажаллааын олохxo кириитин тэрийнээччинэн Партизан 8 кылаастаах оскуолатын историяа учуутала, Намга



Гражданскай сэрии историятыгар аналлаах бастакы музеи тэрийнэччи, педагогический үлэ ветерана, сэрии кыттылаахаа Семен Никонович Стручков буолбута. Памятник тутуутун Саха АССР үтүээх тутааччыя, Улэ Кыныл Знамята орден кавалер Михаил Иннокентьевич Собакин салайбыта. Кыайы 30 сylлаах үбүлүйн көрө пааматынны айллыбыта.

1995 сylлаахха олохтоо ыччаттар пааматынныгы тупсаран онгорбуттара.

2005 сylлаахха оскуола кыраайы үөртээччилэрин көрдөнүүнээринэн биллибитинэн ишнийнээктэн 71 киши сэриигэ кыттыбыт, олортон 40 киши сэрии толоонугар геройдуу охтууттар. Пааматынныкка б сэрии актынбынай кыттылаахтара, орденаах баймастар Баишев Петр Гаврилович, Колесов Михаил Гаврилович, Колесов Михаил Васильевич, Петров Феодосий Васильевич, Рыкунов Федор Иванович, Сысолятин Николай Григорьевич, Ядреев

Николай Иннокентьевич ааттара ойучу бэлиэтэнэн суруллубуттар.

#### Кыайыны мемориала (I Хомустаах нэхилиэгэ)

Пааматыннык Кыайыны 30 сыйлыгар ананан тутуллубута (1975 с.). Пааматыннык хас да төгүл сандардыллыбыта. Билигин кини турар киэн сирэ бөрө күрүнэн бүтэйдэнэн турар. Пааматыннык бастакы автора Лукин А.И. Бастакы тутуутун очтообу нэхилиэгэ сэбизтийн бэрэсэдээтэлэ Новгородова Татьяна Васильевна салайбыта. Тутуутуутун очтообу нэхилиэгэ сэбизтийн бэрэсэдээтэлэ бастакытан да, кэнники да тусаран онорууга очтообу "Нам" совхоз директора Алексеев Дмитрий Федотович, прораб Прокопьев Афанасий Игнатьевич көмөлөспүттэрэ. Пааматынныгы бэйтийн тутуутун сэрии ветерана Николаев Иван Гаврильевич салайбыта. Кинини кытта Николай Николаевич Степанов, учуутал Егор Леонтьевич Ощепков үзэлэббиттэрэ.

Мемориал ортотугар үрдүк стела туроруллубут. Икки ортуутэр түорт мунпуктаах бетон үрдүк ястиэнэлэр туроруллубуттар. Манна ойо быыллан сэриигэ кыттыбыт дьонор бары испиниэгэ быынытынан киллэрлибитеттэр. Атын сирдэргэ сэриигэ өлбүт эрэ дьон испиниэгин киллэрээччилэр. Манна барыларын киллэрбитеттэр уонна тынынаах кэлбитеттэр испиниэгэ кэннигэр суруллубуттар, өллөхтөрүн арааспанийн хараардан ихэллэр. 1951 сыйлаахха Таастаах нэхилиэгин үс холхуонун (Тельман аатынан, "Кыныл Таастаах", "Өктөөн уота") I Хомустаах нэхилиэгин Жданов аатынан холхуонутар холбообуттара. Кэнники алта, сэттэ уонус сыйлардаахха Таастаах нэхилиэгэ, двоно барыт кинн сиргэ I Хомустаахха, Партизаннаа көнөн киирэннэр, сүпүтэ. Ол иини бу нэхилиэг сорох сэриигэ кыттыбыт дьонноро бу

пааматынныкка киллэриллэн суруллубуттар.

1995 сыйлаахха пааматыннык тусарыллан онохуллубут. Улэни нэхилиэг дыаалтатын бানылыга Николай Христофорович Горюхов салайан ыыпьт. Тусаран оноруу бырайыагын Саха Республикатын үтэлэх архитектора Иннокентий Алексеевич Слепцов онорбут. Тусаран онорууга сэрии ветерана Константин Константинович Бурнашев уолунаан Александрдыын үлэлэббиттэр. Бетону куту үлэтигэр Федор Николаевич Сысолятин, Аркадий Трифонович Данилов сыйлдыбыттар. Умуллубат уот миэстэтийн олохтоох маастар Михаил Михайлович Кривошапкин электричествонан сэйтэн ихэрдигит. Пааматыннык тула үүнэн тахсыбит мастары олордуун биология учуутала Елена Васильевна Колесова салайбыт.

2005 сыйлааххын үеэрэтийн түмүгүнэн бу нэхилиэгтэн 262 кини сэриигэ ынтырллыбыт, олортон 96 кини онно өлбүт, 66 кини тынынаах төннөн дойдтуун булбут.

2005 сыйлааххын үеэрэтийн түмүгүнэн бу нэхилиэгтэн 262 кини сэриигэ ынтырллыбыт, олортон 96 кини онно өлбүт, 66 кини тынынаах төннөн дойдтуун булбут.

Бу пааматыннык тутула илгигэ 1955 сыйлаахха нэхилиэг сэбизтийн бэрэсэдээтэлэ Сысолятин Николай Григорьевич мас пааматынныгы урукку кулууп дызиин ойохонугар сэрии кыттылааца мас ууна Колесов Иван Николаевичинан онотторбута турар. Олохтоохтор уус кини сиздэрэйдик онорбут тутуутун харыстаан, кэриэстэн алдьаппакка көрөн-хайран туроруллар.

Кыайы пааматынныга  
(Салбан нэһилиэгэ)



Кыайы 30 сүлгагар анаан, биир дойдулаахтара, Хамаатта орто оскуолатын учуутала, сэрийн кыттылааца Николай Гаврилович Новгородов этийн киллэриитинэн 1974 сүллаахха тутуллан бүпшүтэ. Пааматынныык бырайыагын Саха Өрөспүүбүлүкэтийн поруодунай худооннууга Элдэй Семенович Сивцев онорбуута. Тутуутун Николай Семенович Семенов (Курууска) биригээдээ онорбуут. Тутуут матьрыаалын булууга "Нам" совхоз салалтата көмөлөсгүүт. Бастаан пааматынныык Знамя көрүннээх оногуллубуут. Кэнники нэһилиэк биир мындыр олохтоою Макар Николаевич Жирков 4 билийтэн икки өртүгэр эбэн бизэрбит. куруутун умайар уот сиригтэр анаан бетонунан сулус кутуллубуут.

2005 сүллаахха көрдөөнүүн үлэ түмүгүнэн Салбантан сэриигэ 96 киин барбыттытан 44 буюун сэриигэ охтуубут, 52 киин сэрийн кэнниттэн тынынаах дойдуларыгар эргиллийттээр.

Кыайы скверэ  
(Аллааны бөхүелэгэ)



Нэһилиэк салалтата, баһылык Слепцов Юрий Иннокентьевич, кыайы 60 сүллаах үбүүгүйгэр анаан олус кэрхэсэллээх мемориалы туттарбыта. Бу ининэ скульптор Лукин А.И. 1965 сүллаахха онорбут пааматынныыгын чаастарын көһөрөн сана сиргэ саналы бырайыактаан, сана композицияны сааһылаан оногулуннаа. Санга бырайыак автора Моисей Павлович Васильев. Сквер киэг сирги хабар. Ортотутгар араас өнгөөх таастарынан хомуллан оногуллубуут фонтан үзэлиир. Пааматынныык инники күөнүгээр арка аан үрдүгэр "Мин мантан сэриигэ барбытим, бар-дьонум алгынин ыламмын" дизн суруктаах. Арка антар атада 5 мэтиирэ үрдүктээх сахалын ойуулаах, ол үрдүнэн Нам улууун дөвөн сүгүүрүйэр маанылаах көтөрдөрө куба кырыйа көтөн ийэр. Арђаа дизки өртүгэр бетон истиэнэлэргэ сэрийн кыттылааахтарын испийнэктэрэ

суруллубут. Салгын биир дьиэ кэргэнтэн сэриигэ баран хорсуннук сэриилэхээ сылдьан өлбүт 4 бырааттын Марковтарга аналлаах композиция турбууллубут. Бетон истиэнээс Ийэ түөрт уолун кытта бырастылаана турара көстөр, атын истиэнээс түөрт уол сэриилэхэр армия кэккэтийэр сэрии сэбин тупптуунан сылдьаллара көстөр, бэттэх бетон олбохго бетонунан кутуллубут саллаат диппиэн мэссүөнэ туар. Композиция үрдүгээр “Албан аят бурааттын Марковтарга” дийн сурук көстөр.

Бу сквер тутуллуутугар, оногуутугар барыта 28600 солкуобай нэхилиэннэйтэн уонна көмөлөхөөччүлэргэн (спонсордартан) хомуллан ороскуотаммын. Ордук улахан көмөнү биир дойдулаахтара Никифоров А.Т. (100 тын.солк.) Марков Г.Г. (7 тын.солк.) оноруттара.

2005 сыллаахха биллибитинэн 284 киши бу нэхиликтэн сэриигэ кыттыбыта, 180 киши сэрии толонутгар охтубут, 84 эрэ киши тыннаах төннүүтээ биллэр. Бу үлэни тэрийнгэ олохтоох ветераннаар сэбиэттэрэ (бэрэссэд. Рожина Е.П.) көдьүүстээх үлэни ытыстыгттара.

#### Кыайы мемориала (Хамаҗатта нэхилиэгэ)

Аба дойдуну көмүскүүр Улуу Кыайы кыттылаахтарыгар аналлаах мемориальнай комплекс хаста да төхөрүйэн сангадылынна, эбилиннэ. Пааматыннык бастаан 3 метра үрлүктээх саллаат мэссүөнүн биһырытынан бетонунан кутуллан Хамаҗатта орто оскуолатын союруулзу илин өртүгээр соботоюн турбута. Бу пааматыннык авторынан уонна толорооччуунан Нам улуунугар сэрии кыттылаахтарын ааттарын үйэтигийг угус сырратын, айар дьоҗурун бизрбит, скульптор биһырытынан республикаа киэнник биллибит, сэрии кыттылаафа Лукин А.И. этэ. Пааматыннык 1965 с. Кыайы 20 сыйгар ананан тутуллубута, киниэхэ совхоз сатабыллаах механизатора



Ион Михайлович Григорьев тутан-хабан, сүгэн-көтөөн көмөлөслүүтэй. Онтон билинни миэстэтигээр, оскуола, кулуул, спортивний зад икки ардыларыгар 1985 сыллаахха көһөрүллэн, сүүрбэччэ сыл турбут “саллаат” абырахтанан, түпсарыллан санна миэстээж кэлэн турбута. Пааматыннык Кыайы үбүлүөйүгээр ананан санга бирайыагынан сандардыллан оногууллубута. Бирайыак автора хамаҗатталар бэйзэрийн биир улахан патриоттара, дэгитгэр талааннаах уоллара Александр Григорьевич Дунаев. Пааматынныг тутан, онорон таһарыыга бэйтийн дьоҗурдаах табаарыстарын уруүй, уүйиаан учуутала Александр Гаврильевич Касьяновы, тутааччы-архитектор үөрэхтээх Петр Петрович Полицкову көмөлөхүннэрбитэ. Бу 5,5 миэтире үрдүктээх, үйэлзэх буоллут дийн 2 миэтире дирингээх тимир-бетон олбохтоо Кыайы символа буолбут сүнкээнээх улахан сулус тимир арматураа тирэнэн кутуллан тахсара элбэх сырны ылбытын сэргэйизэхээ эрэ сөн. Сулус инники күөнүгээр анал пилийтэлэргэ 146 сэрии буойуттарын ааттара суураллыбат суругуунан суруллан тураллар. Олортон 80 эрэ киши тыннаах дойдуларын булбуттара, билигин тарбахха баттанар ахсааннаахтара

хаалан ол уодаһынаах сыллар туохулара буолан эдәр келүөнөбәз холобур буолаллар.

2005 сylлаахха, Мемориал салгытын быһытынан, тыыл ветераннарыгар анаан Александр Григорьевич аны бөөө-таяа көрүгнээх үлэ символа өтүйә уонна сиэрпэ уобарастаммыйт көрүгүн олохтоох ыччаттары көмөлөһүннэрэн бетонтан кутан таһаарда, сирэй өртүгөр 400 тыыл ветераннарын ааттарын суруйда. Мемориал Кыайы 65 сylлаах үбүлүөйүн көрсө сыллата эбиллэр, тупсарыллар дылылалаабын этэллэр.

Гражданской уонна Аба дойду  
көмүскэлин иһин сэриилэргэ өлбүт  
буойуннарга аналлаах өйдебүннүүк  
(Арбын сэлизиннээтэ)

Пааматыннык 1973 сylлаахха балаңан ыйыгар Арбын сэбизтин уонна Кебекен совхоз Арбынаабы отделениятын управляемщайа, Өктөөбүрүскэй Өрөбүлүссүйэ уордьан хабалыара, сэрии актыбынай қыттылааба Иннокентий Николаевич Иванов көүллээһиннэринэн уонна быһаччы дъаһалынан тутуллубуга. Пааматыннык автора Лукин А.И. Улэн автор бэйэтэ салайбыта. Саха АССР үтүлээх учуутала Степан Гаврильевич Кириллин бэйэтин учуутал уолаттарынаан Алексейдынын уонна Степалынын үлэлзэн пааматынныты туппуттара.

Пааматыннык киэн күрүөнэн (1568 кв.м.) төгүрүтүллүбүт, ортотугар сайнын араас дъэрэккәэн ойуулаах хонуу сибэккитин ортотугар турар. Бетонунан кутуллан оноһуллубут пааматыннык 3,5 метр үрдүктээх, кэлэр үбулүөйдэргэ салгыны тусарыллар аналлаах турар.

Кыайыт саллаат пааматынныга  
(Бётүн нэһилиэгэ)



Пааматынныгы биир дойдулаахтара скульптор Лукин А.И. 1970 сylлаахха онорбута. Пааматыннык оноһуллутугар сэрии ветерана, партия оройуоннаабы комитеттин эппиэттээх үлэхитээ Дмитрий Гаврильевич Дураев нэһилиэннээтэн үп хомуллутугар көх-нэм буолан олохтоох салалтава көмөлөспүтэ, хонтуруолласпыта. Бастаан "Кыайыт саллаат" кулуул иннигэр турбуга. Кэнники нэһилиэк дъаһалтатын салайаччыты Тит Ефремович Сивцев уонна Хатын Арын совхоз парткомун секретара Илья Гаврильевич Лукин көүллээһиннэринэн иккى дэризбинэ иккى ардыларынаабы урэх үрдүк биэрэгэр көнөрөн аялан турорбуттара. Улуу Кыайы 60 сylынан сибээстээн нэһилиэк дъаһалтатын башылыга Петр Романович Михайлов салайытынан, тэрээһиннинэн пааматыннык санардыллыбыта, эбии тутуллубуга. Онно барыта 178

тын солк. үп хомуллубута. Анарадас биир дойдулаахтара Егор Егорович Лукин 40 тын солк. бу үлэбэ анаан биэрбитэ. Сэрий кыттылаахтарын испинэгэн суураллыбат нымманан “Ким да умнууллубат, тух да умнууллубат” дээн зэтгэлтэй суурыйн ыйаабыттара. Манна 169 сэрий кыттылаахтарын испинэгэн суураллубут, олортон 92 киши сэрий кырктаах толоонугар хаалбыттар, дойдуларыгар 77 киши төннүүт.

**Таастаах мемориала  
(Өргөлөөх сэлиэннээтэ)**



Кыайны 60 сэргээх үбүлүүйн көрсө урукуу Таастаах нэхилизгиттэн тыыннаах хаалбыт сэрий, тыыл ветераннарын, нэхилизк олохтоохторо, ордус краевед, энтузиаст Герасимов Василий Иванович көбүлээхиниэринэн уонна урукуу Таастаах нэхилизгэр ўоскээбит, олорбут ветераниартан

уонна олохтоохторон үп хомуйан оногуллубута. Памятниги Герасимов В.И. эскингэр оловуран скульптордад Огоневор Николай Дмитриевич, Максимов Григорий Реворьевич сэтэри проектаан онорбуттара. Эбий мемориалы сэтэрэн биэрзэдий, бу нэхилизктэн төрүүтээх удьоур-ус ыччагтар, алта уолуттан түөрт уолун биир күн сэриигэ атаарбыт, олортон биир уолун сэриигэ сүтэрбит эбэлэрин, Ааныка эмээксин уобарааны күн дээки илийтин өрө уунан туарын, сиэн уол Николай Иванович Николаев бэйэтин бырааттарынаан сүон дүлүнтэн чочуйан онорбут. Бу уобарааны уолаттарын, кэргэлтээрин сэриигэ атааран баран Кыайны түн дээг тонгоруу, аччыктыры барытын тулуйбут бары күн-күбэй ийэлэргэ анаабыттар. Памятник Мэнэ тааныграан аналлаах сымара тааны улуус ветераннарын Советын председатэлэ, Таастаах нэхилизгин Бочуутаах кинтэ Петрова М.В. Покровскайтан ўэрэппит уолуунан суурыйааччи. Сахи республикатын үтүелээх үлэхнээти, Ханалас улуухун Бочуутаах олохтоою Харитонов Павел Николаевич-Ойукунан булларбыта. Ону тиэйэн илдээн сүон төгүрүүк маңынан охсуу күрүө онорон, ол инигэр бөнөнө таастары хомуйан кутан үрдүк олбох онорон туроурбуттара. Ойохторугар тимир истиэнэлэри туроуртаан, онно урукуу Таастаах нэхилизгиттэн сэриигэ барбыт дьон испинэгэн суураллубут. Барытаа билингнитэ 110 сэрий кыттылаахтара, 23 киши үлэ фронугар кыттыбыттар кирийттээр. Бу испинэж кыраайы ўрэтээччи Герасимов В.И. сяралаах үлэтийн уонна биир дойдулаахтар Соловьев П.Е., Прокопьев А.И., Кривошапкин И.З. көмөлөрүнэн оногуллубута. Памятниги түпсарыы, сэтэрэн бизрий, сэрий кыттылаахтарын чуолкайдын салжанан баар.

**Кыайы Знамята  
(Харыйалаах сэлиэннээтэ)**

Бастаки пааматынныгы Кыайы 30 салыгар анаан 1975 саллаахха сэрий кыттылааба, изнилизк сэбиетин бэрэсэдээтэлэ Петров Степан Андреевич көүлээнининэн, бэйэтин байрыйагынан Кыайы Знамятын курдук тимиризэн бынан онотторгута. Киниэх тимир ууна Протопопов Иван Васильевич көмөлөспүтэ. 1995 саллаахха "Кыайы 50 сила" дийн ааттаах памятникка эбии тууруун оскуола урунчыга уонна үлээж учуутала байрайыактаан, Соловьев Михаил Николаевич, Иванов Николай Николаевичи көмөлөүннэрэн тимир турбалары ийрээн оноруга. 2005 саллаахха нэшилиэннээтэн үп хомуллан өссө тусарлыбыта. Пааматынныкка сэриигэ кыттыбыт 143 киши аата сууруллубут, олортон 87 киши сэриигэ олбутэ бэлиэтэммит.

**Гражданской уонна Аба дойдуну  
кемүскуур сэриигэ өлбүттэргэ  
(Модут сэлиэннээтэ)**

Пааматыннык 1980 саллаахха Модут төрүт олохтоою, өр салларга кулууп сэбээдиссэйинэн үлэлээбит Охлонков Иван Степанович байрайыагынан онончлубута. Нэшилиэк сэбиетин бэрэсэдээтэлэ Василий Макаров пааматыннык онончлутун тэрийсбите. Пааматынныгы Модут дьено ахаан олорор эбэлэрэ "Кыйтгырма" күёл үрдүк кырдалыг гар туурууллубута. Билинги көстүүтүнэн 11 кв.м. изнинэх бетон истиэнэ. Пааматыннык 486 кв.м. киэннэх тимир күрүөнэн төгүрүүллүбүт. Кыайы 60 салыгар пааматынныгы сантардыга нэшилиэннээтэн 50 тынчынча солкуобайы хомуйан туттууттар. Пааматыннык кэпсиризэн Модут нэшилигитэн 117 киши сэриигэ



кыттыбытттан 56 киши сэрии хонуутугар хаалбыт, 61 киши тынынаах дойдуларын булбуттар.

**Үс кырылаахтар үс өргөстөр  
(Кыйыл Дэриэбинэ)**

Саха киһитин өйө-санаата киэнгин, күүхэ-уоха модунун чорботон бэлиэттийр буоллахтарына "киши бэрдэ, саха үс кырылааба" дийн этээччилэр. Онууха оловуран Саха Республикааты народний художника Элзэй Сивцев бэйэтин биир дойдулаахтарын үс көлүөнэ дьоннорун ааттарын үйэтитэр иннитгэн үс кырылаах үс өргөхүнэн уобараастаан, пааматыннык байрайыагын бойтгэ онорон, үзли бэйтизи кэтээн туттарбыта. Бу пааматынныгы Нам улууһтар эрэ буолбакка республикаа да суюх, дыннээх сахалын дууналаах пааматыннык бынтынан искуусвоны съаналааччылар билинэллэр. Пааматыннык Кыайы 30



сылыгар анаан тутуллубута. Пааматыннык үлэтийн салайаачынан Россия үтүлээх рационализатора Сивцев Наум Наумович уонна кинизэх комөлөнөөччүнэн Ленин уордьанаах биллийлээх механизатор Лев Львович Левин, профсоюз бэрэсэдээтээ Михайл Николаевич Охлопков буолбуттара. Кинилэргэ пааматыннык тутутугар анаан тэриллибит хамыгынхий чилиэтгээр бары өхтөөхтүк комөлөспүттэр. Тутууга наадалаах матырыйаалы булууга ороскуоттанар үбү нэхилиэннэ муниъаын урааын бынтынан Кыныл Дэриэбинэ биригээдэтийн дьонуттан хомуйбуттар. Пааматыннык үс кырылаах үс өргөстөн тутар, олор ортолоругар овжолорун сүтэрбит ийэ бүк туһэн санаагры олорор. Бастаки өргөс көнүл олох ийн 1920-1924 сылларга Гражданской сэрии биримэтигэр олбут буюуттарга, иккис өргөс Аба дойду сэрииттэн төннүбээтэх буюуттарга, үнүс өргөс сэрииттэн ордон кэлэн баран норуот хаяйстыбатын чөлүгэр түнэрийн үлэлии сылдан өлбүттэрэг анаммыттар. Ити өргөстөргэ дьоннор ааттара

сууруллан турар. Бу элбх матырыйаал ороскуоттах, кизн үлэлээх пааматыннык тутутугар Кыныл Дэриэбинэ олохтоохторо, мантан төрүттээх дьоннор актыбынайдык комөлөспүттэрэ. Саамай элбэх үбү физико-математической наука кандидата, университет преподаватель Сивцев Данил Михайлович бирбит, Намнааы СПТУ-2 директора Сивцев Михаил Алексеевич элбэх үерэнээччи кыттылаах субуотуннуктыры тэрийбит. Пааматыннык тутута 1975 сүл кулун тутар ый 19 күнүттэн саёланан баран ыам ыйын 9 күнүгэр бүтэн айыллыбыта.

Аба дойду комүскэлигээр барбыттарга  
(Граф Биэрэгэ)

Кыайы 55 сылынан сибээстээн сэрии кыттылаахтарыгар анаан Граф Биэрэгинээби профессиональний лицей маастара Оконешников Тимофей Яковлевич биртайгынан пааматыннык тутуллубута. Пааматыннык тутуллутугар сэрии кыттылаафа Мальцев Петр Васильевич салалтатын лицей маастардара, учууталлара Хачиров В.И., Гундарев А.М., Баишев И.И., Колесов Е.Е., Федоров А.А., Сметанин Т.С., Габышев А.С. онтон да атыттар өхтөөхтүк кыттан үлэлэббиттэрэ. Буор, гравий таан сыыр үрдүгэр үрдэл онорбуттара. Түөрт сун тимир турбалары кэkkэлэнинэри туроруор тутан баран, тимирдэри ийэрдэн холботолоон үрдүк стела онорбуттара, үрдүгэр сулус турорбуттара. Турбалар үрдүлэрин кэтий халын үлтэйнинан төгүрүччү иилии эргитэн баран онно “Уехавшим на защиту Родины” дээн суруктаабыттара. Аллара “1941-1945” дээн улахан кээмэйдээх сыйпаралары ийэрдбитеттэрэ. Стела туталтын урукку борокуттар дьяакырдарын сун сыйптарынан төгүрүччү эргийбитеттэрэ. Пааматынныгы барытын киэргэтийлээх тимир күрүнэн эргипиттэрэ. Сэрии сылларын устатыгар сайнгы хомуурдартга түбэспит

саллааттар бу Граф Бизрэгиттэн айанна турбуттара, олортон үгүс киңи төннүбэтхэтэрэ. Олор кэриэстэригээр бу өйдөбүннүүк пааматыннык манна турбууллубута.

Бу пааматынныктар Нам улууун дьоно-сэргээтийн харыстырыр сирдэрэ, куруутун олохтоохторунан, ыччаттарынан көрүллэх-хайылла туар Ытык миэстэнэн буолаллар.

#### МЫРААН ААРТЫКТАРА - НЭНГИЛИЭК ЫТЫК СИРДЭРЭ

##### Ытык сирдэргэ сүгүрүүү

Нам сиригэр хас нэнилийк аайы алааска олохтоохтор Дойду сиригэр, ол эбэтэр Өлүөнэ өрүс хочотугар киирэллэригэр мыраан аартыгынан түнэн кэлэллэрэ. Урукку кэмгэ, ханык да тыраактар суюх кэмгээр, айылбаа бэйэтэ солообут аппаларын устун эрийз-бурий, сааскы уу тобута суурайбыт аппаларын-дъяппаларын тумнан айс айдаанынан, сэрэнэн-сэрбэнэн дойдуну бууллара. Айылбаа оюлоро ол иин хас быраан аартыгын түүүлэригэр, дабайыларыгар анаан-минзэн тохтоон көлөлөрүн уоскутан, сиэр-туом толорон, аартык иччиттитэн (анал) маска бэлэхтунах хаалларан ааттаан, сири-уоту анатан, сый танааран аччыланан бааран суолга туруваллара. Ол иин мыраантан түүү, тахсы аартыктара нэнилийк Ытык сиринэн буолара.

Бу аартыктарга синнъянан ааһар олохтору, бөвү-сафы хомуйан уматарга анаан тимир буочукалары, бэлэх тиһэр аналлааха сэргэлэри турбуулуха, аартык историятын кэпсиир, аатын туонуулур суруктары кэлээччи-барааччы дьонги, ыччакка анаан суруйоуха, көстөр сиргэ ыйыахха.

Маннын ис хохонноох кэпсэтийни краеведтар уонна кыраайы үөрэтийр музей аатыттан танаарбыпьт ханыс да

сыла буолла.

Ол эрээри улуус уонтан тахса аартыктаах нэнилийктэрэйттэн икки эрэ аартык киңи сэргиир оногуулаахтар. Ол биллэр “Үс сэргэ” дин Ньюкусай куораттан Намга кэлэр, эбэтэр Намтан, Энсиэли хочотуттан Түймаада Эбэ хотунта айанныыр аартык. Бу аартык бүтэнгигин Улуу Кыайын 60 сыллаах үбүлөйүн көрсө I Хомустаахтар Ил Түмэнгэ депутат уоллара Ньюргун Тимофеев үбүлээн хайа үрдүттэн Улуу хочону анаарар анал сири уус табаарыстырынан оногтторбута. Бу билигин улуус дьонун-сэргэтийн биир Ытык сиринэн аатырар, дьонуннаах ыалдыгыттары аяах тутан, уот оттон, сый танааран арчыллан көрсөр сирийт буолла.

Аартыктары Ытык сирдэринэн бэлиэтээн турган сиэр-тум олторпор энэ турбуулуха дин хас да сый ханыкка суруйбутум, нэнилийк баянлыктарын кытта кэпсэшитим. Ол эрээри I Хомустаахтар кэннилэрэйттэн улуус биир сурүү аартыгын Искра нэнилийгин урукку баянлыга Ядреев В.В. эрэ оногттордо.

Бу аартык айыях сый суюшпардар мас тиэнэллэригэр бэриллэр талоннарын бэрэбийрэклир “дуохунаастаах” Санников дин кэлий киңи айыях сый олоро сыйдывааты. Ол суюшпардар айны астаах-үоллээх, үнэр-сүктэр кишилэригэр кубулуйан аартык дынгнээх аатын кытта уларыттарыт. Биниги краеведтар олохтоо сааһырбыт дьону кытта кэпсэтийн турбуурсан аартык былышыг аатын төннөртөрбүпүт. Искра сааһырбыт олохтоохторо, эдэр дьон мустан сэргэ турбуоран, синнъянан олох онорон, бөх уматар тимир улахан баах турбуоран биир үтүө күн сиэр-тум олторпорын былышыг аатын төнүүнэрбүттэрэ. Сэргэлэри, аатын суруйууну уус уолларынан Анатолий Корякинан оногтторбуттара.

Бу “Сиэнний” аартыгынан Таастаах, Салбан нэнилийктэрин олохтоохторо эрэ буолбака айылбаа гаһын үнүс утварын тутааччылар, Кэбээйи, Горнай улууун дьоно элбэхтийк сыйдьяар, тохтоон ааһар, сүгүрүйэр сирдэрэ.

Ити курдук улус атын нэйлиектэрэ аартыктарын бэлиэтнир, ыраастык тутар дъяналлары ылаллара буоллар ыччаттарга сахалын өйү-санааны инэриигэ, айылданы харыстаанынна, өбүгэлэрин өйдөбүллэрин аранааччылааңынга төхүү буолуух этз.

Ити курдук улус атын нэйлиектэрэ аартыктарын бэлиэтнир, ыраастык тутар дъяналлары ылаллара буоллар ыччаттарга сахалын өйү-санааны инэриигэ, айылданы харыстаанынна, өбүгэлэрин өйдөбүллэрин аранааччылааңынга төхүү буолуух этз.

Ити курдук улус атын нэйлиектэрэ аартыктарын бэлиэтнир, ыраастык тутар дъяналлары ылаллара буоллар ыччаттарга сахалын өйү-санааны инэриигэ, айылданы харыстаанынна, өбүгэлэрин өйдөбүллэрин аранааччылааңынга төхүү буолуух этз.

Ити курдук улус атын нэйлиектэрэ аартыктарын бэлиэтнир, ыраастык тутар дъяналлары ылаллара буоллар ыччаттарга сахалын өйү-санааны инэриигэ, айылданы харыстаанынна, өбүгэлэрин өйдөбүллэрин аранааччылааңынга төхүү буолуух этз.

Ити курдук улус атын нэйлиектэрэ аартыктарын бэлиэтнир, ыраастык тутар дъяналлары ылаллара буоллар ыччаттарга сахалын өйү-санааны инэриигэ, айылданы харыстаанынна, өбүгэлэрин өйдөбүллэрин аранааччылааңынга төхүү буолуух этз.

Ити курдук улус атын нэйлиектэрэ аартыктарын бэлиэтнир, ыраастык тутар дъяналлары ылаллара буоллар ыччаттарга сахалын өйү-санааны инэриигэ, айылданы харыстаанынна, өбүгэлэрин өйдөбүллэрин аранааччылааңынга төхүү буолуух этз.

## АРЧЫЛЫЫР КУБАЛААХ, АЛГЫСТААХ НАМ СИРЭ

Ю.Потапов тыллара, Л.Евсеева мел.

Энсиллэр сүүрүктээх Элиэнэ эбэбит  
Арваантын илинни кытыла киэркэйэр  
Олохxo эрэллээх кэхтибэт кэскилбйт  
Кэрэttэн кэрээ ыраахха угийар

Өн буордаах хочолор, үрэхтэр, алаастар  
Сахабыт дойдтуун соргулаах сороо  
Бу миэнэ, бишиэнэ! Олонхо дойдтуу  
Арчылышыр кубалаах, алгыстаах Нам сирэ.

Түерэхпит олорбут, үс күппут кыттыспыт  
Сахалын, омуктуун бу сири таптааммыт  
Ааспыты атааран, кэлэри кэрхсээн  
Өркөн өй күүхүнэн дьолбутун түстүүбүт

Өн буордаах хочолор, үрэхтэр, алаастар  
Сахабыт дойдтуун соргулаах сороо  
Бу миэнэ, бишиэнэ! Олонхо дойдтуу  
Арчылышыр кубалаах, алгыстаах Нам сирэ.

Ким манна төрөбүт, ким манна үөскэбйт  
Тахсар күн сүүмүн уруйдуу көрүстүн.  
Кылынах кыттыспыт хомуүн тынаштан  
Өрөгөй ырыатын үрдүктүк көтүттүн

Өн буордаах хочолор, үрэхтэр, алаастар  
Сахабыт дойдтуун соргулаах сороо  
Бу миэнэ, бишиэнэ! Олонхо дойдтуу  
Арчылышыр кубалаах, алгыстаах Нам сирэ.

Санчылар жаралда түрээ мөнгөнин иштээдэг бийчир  
жаралж болжсан энэхүү түрээ мөнгөнин  
**СИН-МАН ХААТОДЫРЫЛДАУ** *I. Кривошапкин*

### ЫТЫК СЫЛГЫ КЭРЭБЭ

Тохсус халлаан Томтойор туонатыгар  
Туоллан олорор Урүн Аар тойон  
Айыры аймах аналын Араначчылыр санааттан.  
Алаафаркаан харахтаах, Чөрөгөркөөн күлбяхаах,  
Черөгөркөөн күлбяхаах, Тартафаркаан танышлаах,  
Тартафаркаан танышлаах, Өрөкүйэр көбүллээх,  
Кадэгэркээн систээх, Ласпафаркан самылаах,  
Хангастай былчыннаах, Оночо куяар кутуруктаах  
Сонобоскоон оютуун Үнүс халлаанга  
Улуутуйан олорор Дьөхөгөй айытыттан  
Көрдөнен ылан Көхсүттэн көнтөстөөн,  
Арђыныттан тэнийнинээн Кыыдааннаах кыһыннаах,  
Итии куяас сайыннаах Орто Аан дойдуга  
Саха саарын тойонто Үс саханы үксэлт,  
Түөрт саханы төлкөлөө дин Түхөрбитин туунан  
Түйүктарга туойуллар

Үнүйзэннэргэ үтүүллэр.  
Ол саҳтан саҗалаан  
Дьөхөгөй оюто  
Күүстээх күөннээх  
Көлүллэр көлө,  
Аёыс адаар мүхэллээх  
Миниллэр минэ буолбут.  
Сатаалаах саналаах  
Саргылаах санаалаах  
Саха саарыннарын  
Уохтаах кымыһынан  
Утхтарын ханнарбыт  
Тахсылаах кымыһынан  
Тафылларын көүүппут  
Эмис этинэн  
Эмсэхтэтэ оонньообут.  
Сыллар күннэр ааһан  
Сылгы сайдар ырата  
Кэхтэр кэмз кэллэжинэ,  
Аартык суолун арыйан  
Анаан айан түхэрбит  
Айылартан ааттаан  
Сизри-туому толорон  
Кеччүйэр көнүл дуолга  
Ытыхылгыны ыттан  
Дьөхөгөй оютуун дэлэтэр  
Дьялан үгэс баара.  
Үс кэргинистээх  
Тойон сэргэ тул  
Үс төүс хахыйхтан  
Сэтир олох олбохтоон  
Кулаахтаах сэлээ  
Кыллаах саараафаска  
Көөннөөр кымыс кутан  
Кутуруктаах хамыйхаха  
Кыракый дуораан баайан

Төбүс сүоллаах чороону,  
Үс сүоллаах матаарчыбы  
Тулалыс туроран  
Үөнэттэн өтөрү көрөр  
Үс бастаах Өксекүнү  
Хара Суорун бөтөнө  
Хаалахтыыр хара суору  
Үстүү түүнү курдат  
Үөтэр күтүр өтөнү  
Мас эмэгэт туроран  
Сэттэ хаардаах  
Саһыл кэрэ атыры  
Кыһыл сукуну кыбытылаах  
Суларынан сулардаан,  
Кыл тагалай тигиилээх  
Көнтөхүнэн көнтестеен  
Тойон сэргэ кэрдиниңгэр  
Туомтуу баайан туроран  
Төрүүр сылгы төрдүн  
Үс үйэ тухары  
Үөскэтэ турдун дийн  
Кылыгырас кылааннаах  
Хобо-чуораан дөвүүоллаах  
Хомухунаах үрүн ойуун  
Хонон-өрөөн кыыран  
Дүнгүрүнэн дьүүхүэн  
Үнэн-сүктэн көрдөнөн  
Бытык дабатан  
Үескүлэн үөрү кытыран  
Киэн куяар дуолга  
Кыйдыыллара эбите үнү.  
Ол бэйзлээх Бытык сылгыны  
Төгүрүк сылга иккитэ —  
Сааскы халлаан иэйнитэ  
Кулун төрүүр үөрүүтэ,  
От-мас ситинтэ

Самаан кымыс кынныбыта  
Үлтээх ампаар долборугар  
Үтүмэн кэмнэ ууруллар  
Алгыстаах дъясыл быатынан  
Тойон сэргэ туонугар  
Ытык дьонун атыры  
Туомтуу баайан туроран  
Көнүл кэтийт көхсүгэр  
Үрүн илгэн ибиирэн  
Арчылаан албаан ахаарар  
Аналын толор эбитетэр.  
Кини дийтэх бэйзлээх  
Сэлээнини билбэтэх  
Сизэ-кутуруга субуллан  
Келуллэри көрбөккө  
Мининиллэри билбэккэ  
Көнүл дуолга көччүйэн  
Көө-уоба күөттэнэн  
Куулунчугу дэлэтэн  
Үөртэн-үөр үөскэтэн  
Алгыстаах аналын  
Айылларга толорон  
Аарыма саһа ааыллан  
Айбыт ийз дайдыттытан  
Арахсар саһа ааннаатааына  
Айылбаа хараттарар  
Аналлаах эбит.  
Этэ-синэ эмэхсийэн  
Ийэ буорга инэр  
Итэбэллээх эбит.  
Алаас куула тыатыгар  
Аарыма чигиэн тиитигэр  
Аллараа төргүү мутугар  
Ытык сылгы төбөтүн  
Кубарыя куурбут чөмчөкетүн  
Кэриэс кэрэх онорон

Ытыгылыры эбитет.  
Ытык сылғы кэрээз  
Тонолуппакка одуулуурун  
Кэлэр-барар хара дьайдар  
Күталаан кыйбакка  
Толлон тумнар эбитет.  
Ытык сылғы кэрээз  
Араначчылыры анала  
Алтыс төрдө буолан  
Үйэлэри унгуордуур.

#### Тыллары бынаары

Таъбылларын көбүпүт - имэн киллэрбит.  
Дыалын - илбис, оро күүрүү, омун.  
Сэтир (сэксэ) - мас лабатын муннан оңдоуллар тэллэх (албок).  
Кулбаахтаах сэлэ - икки бағана (сэргэ) ыккардыгар чиккәччи тардыллар кулуң бағайы быа.  
Кыллаах саарајас - саар ыаңас, улахан туос ыаңас.  
Кутуруктаах хамыйах - ўтун уктаах мас куюпсук.  
Кыракый дуораан - кыракый чуораан.  
Матаарчах - турору эркиниэх мас иһит.  
Ытык дабатыы - ойуун ўнхээци иччишорэ анаммыт ытык сүйнүн утгаарар туома.  
Үйтээх ампаар - баай ыал баайын уурап улахан ампаара.

#### СЫНЫАРЫЫЛАР

#### ИНСТРУКЦИЯ

для определения культовых природно-исторических памятников (объектов) улуса (района)

Работа по выявлению, учету и изучению объектов культовых природно-исторических памятников улуса (района) проводится в соответствии с Концепцией ООН об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.) и с ФЗ-73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Закона РС(Я) "Об особо охраняемых природных территориях".

Под культурными природно-историческими памятниками подразумеваются сакральные места, признаваемых местным населением как священные. "ытыс сирдэрэ".

1. Места, связанные с важными историческими событиями в жизни народа, его культуры и быта;

2. Места, связанные с жизнью замечательных людей (мемориальные территории, подворья);

3. Места, связанные с духовными ценностями народа, отраженные в его мифопоэтической памяти и фольклорном наследии;

4. Достопримечательные места (творения, созданные человеком) и места бытования народных художественных промыслов;

5. Археологические памятники (стоянки, поселения, погребения, наскальные рисунки и т.д.);

6. Места религиозного почитания для совершения обрядов в честь божеств айны и поклонения духам природы и т.д.;

7. Священные природные объекты (горы, деревья, аласы, озера, перевалы, ущелья, долины, водопады, холмы, сопки, река, море и т.д.);

8. Ритуальные постройки (церкви, часовни, родовые святыни, места расположения кэрэх, куочай, места захоронения выдающихся людей и т.д.);

9. Родовые святыни и охраняемые ландшафты (уулу

туулбалэр - долины рек, аласы, озера, лесные массивы, горы), овеянные легендами и мифами как священные или имеющие эстетическую, хозяйственную, историческую ценность;

10. Памятники природы - редкие или уникальные природные объекты, созданные физическими и биологическими образованиями и имеющие экологическую, научную, историческую и культурную ценность;

11. Ареалы расселения редких видов животных и растений;

12. Природные достопримечательные места и зоны редкой природной красоты;

13. Культовые придорожные знаки (утесы, придорожные постройки...) на перевалах, переоправах, и т.д., овеянные легендами о духах, покровителях и "хозяевах" местности;

Критерии определения природной и культурной ценности наследия:

1. Свидетельство конкретного проявления культа в виде легенд, мифов, документов.

2. Сакральность (священность, сохраняемая в памяти людей, особое отношение)

3. Подлинность (достоверность) объекта

4. Памятники материальной и творческой деятельности людей (различные сооружения, ставшие местом почитания)

5. Памятники природы, овеянные культовым поклонением.

6. Сакральные природные объекты - почтаемые среди местного населения элементы ландшафта (деревья, ключи, скалы, холмы и др.), являющиеся местами поклонения, отправления обрядов и одновременно элементами культурного наследия этносов.

7. Объект существует более 40 лет в исторической памяти местного населения или создан и признан в пределах этого срока.

по сохранению и восстановлению культовых природно-исторических памятников улуса (района).

Предоставляются следующие материалы о вышеуказанных культовых природно-исторических памятниках (ытык сирдэр):

1. Сведения и наименование объекта, его описание (время возникновения или дата создания объекта, дата связанного с ним исторического, экологического или культурного события, сведения о местонахождении объекта, историко-лингвистическая

историческим памятником (с приложением архивного и краеведческого материала и ксерокопий публикаций), план расположения, размеры, дизайн и т.д.);

3. Фотографическое изображение объекта;

4. Карта расположения памятника на территории улуса (района), описание границ территории объекта, сведения о наличии зоны охраны объекта;

5. Сведения о собственнике объекта или пользователе объектом, а также режиме использования земельного участка, в пределах которого располагается объект;

6. Современное состояние памятника и определение объема работ по его восстановлению и использованию его в экологической, хозяйственной, научно-образовательной и туристической практике;

7. Сведения о характере содержания и использования культовых мест (санитарный уход, туризм, виды хозяйственной деятельности на территории объекта и т.д.);

8. Охрана культового объекта, административные, экологические и социальные меры по сохранению и восстановлению природно-культурного наследия;

9. Сведения о культовых природно-исторических памятниках, которым нанесен невосполнимый ущерб;

10. Сводные итоги: оценка и анализ современного состояния культовых мест в улусе (районе), отношение местного населения к ним, меры и результаты по сохранению и восстановлению культовых природно-исторических памятников улуса (района).

Материалы должны быть предоставлены руководителю улусной Ассоциации "Ытык Сирдэр" (Кривощапкин И.З.) для дальнейшего оформления и предоставления Министерству охраны природы РС(Я) и Президиуму Ассоциации "Ытык сирдэр" (Священные места). Они должны подготовить документ для составления Единого государственного реестра "Ытык сирдэр".

Приложение N1  
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)  
от 16 августа 2007 г. N361

**Список, включаемых в Единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
Республики Саха (Якутия) объектов культурного наследия  
муниципального образования "Намский улус",  
подлежащих охране государства как памятника**

N	Наименование памятников и памятных мест	Местонахождение памятников и памятных мест
<b>Памятники истории</b>		
1	Историческое поселение «Атыыр тириитэ - Ыстарай куорат», где в 1632 г. основан первый Ленский острог стрелецким сотником П.Бекетовым. Здесь установлены обелиски в честь 360-летия вхождения Якутии в состав Российской государства (железобетон, 2002 г.) и «Мэнэ таас» («Камень памяти»), посвященный 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Автор Е.Прокльев, мрамор, гранит, 2002 г.	Участок Воин (Старый город) Хомустахский 2-й насел
2	Историческое поселение, где располагалась родовая усадьба князя Мымыах(Мамык). XVII век.	Хамагаттинский наслег, местность «Крест Кытый»
3	Трибуна, сооруженная в 1937 г. в честь 15-летия ЯАССР, где выступил во время национального праздника ысыах П.А.Ойунский.	с.Нам, ул.Октябрьская, парк школы №2
<b>Памятники искусства</b>		
4	Памятник-бюст М.К.Аммосову, политическому и государственному деятелю. Скульптор Н.Садыков, бронза, 1992 г.	с.Нам, ул.Октябрьская, площадь М.К.Аммосова

- 5 Памятник-бюст И.Е.Винокорову, видному государственному деятелю. Скульптор К.Н.Пшениников, железобетон, 1967 г. с.Нам, ул.Октябрьская, парк школы №2
- 6 Памятник-бюст М.К.Аммосову, политическому и государственному деятелю. Скульптор П.А.Захаров, гранит, 1968 г. п.Хатырык
- 7 Памятник-бюст видному государственному деятелю И.Е.Винокорову. Скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1986 г. п.Аппаны, Хатын-Арынский наслег
- 8 Памятник-бюст И.Е.Винокорову, видному государственному деятелю. Скульптор Н.Д.Огоньев, мрамор, 2006 г. с.Нам, сквер педагогического колледжа

Приложение №2  
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)  
от 16 августа 2007 г. N361

**Список, включаемых в Единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
Республики Саха (Якутия) объектов культурного наследия  
муниципального образования "Намский улус",  
подлежащих охране государства как памятника  
местного (муниципального) значения**

№	Наименование памятников и памятных мест	Местонахождение памятников и памятных мест
<b>Памятники истории</b>		
1	Обелиск 15 борцам за власть Советов, погибшим в 1921 г. Скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1965 г.	с.Нам, сквер «Связь поколений»
2	Мемориальный комплекс погившим воинам, участникам и сиротам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Скульптор А.И.Лукин (1965 г.), реставрирован в 1995 г., 2005 г.	с.Нам, ул.Октябрьская, «Сквер Победы», парк школы №2
3	Памятник В.И.Ленину. Скульптор Ф.Семенов, архитектор Н.Кондратьев, гранит, 1992 г.	с.Нам, ул.Октябрьская, пл.Ленина
4	Памятник, посвященный песне военных лет на стихи И.Д.Винокурова-Чагылгана «Хайыэр» («Лыжи»). Скульптор Н.Д.Огонёров, железобетон, стальной лист, латунь, 2005 г.	с.Нам, территория дома-музея И.Д.Винокурова-Чагылгана
5	Памятный знак на стихотворение «Дыхтальлаг» («Женищинам», 1978 г.) поэта Н.М.Рыкунова, посвященный женщинам-матерям, труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-45 гг.	с.Нам, территория дома-музея И.Д.Винокурова-Чагылгана

Автор А.Шадрин , дерево, 2006 г.

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 6  | Памятный знак «Хотойку», посвященный к произведениям Е.С.Сивцева-Галлан Бурз. Автор А.Шадрин, дерево, 2005 г.  | с.Нам, территория дома-музея И.Д.Винокурова-Чагылгана |
| 7  | Могила писателя И.Д.Винокурова-Чагылгана (1914-1952 гг.)   | с.Нам, кладбище                                       |
| 8  | Могила писателя Н.М.Рыкунова (1936-1995 гг.)   | с.Нам, кладбище                                       |
| 9  | Памятник погившим воинам и участникам Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1975 г.  | п.Ымыяхтах, Едейский наслег                           |
| 10 | Мемориал погившим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1975 г.  | с.Кысыл-Сыр, Хомустахский I-й наслег                  |
| 11 | Памятник погившим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Железобетон. 1975 г.   | с.Партизан, Партизанский наслег                       |
| 12 | «Мэн таас» («Камень памяти») павним во время гражданской войны 21 июня 1922 г. Гранит. 1997 г.   | с.Никольское, Никольский наслег                       |
| 13 | Памятник бойцам 226 Петроградского полка, участникам гражданской войны в Якутии 1918-1922 гг. скульптор Е.Н.Винокурова, железобетон, 1972 г.                                   | с.Никольское, Никольский наслег                       |
| 14 | Мемориальный комплекс погившим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Автор А.И.Лукин, 1965 г. Автор реконструкции А.Г.Дугаев, железобетон, 1985, 2005 г. | с.Крест-Кытыл, Хамагаттинский наслег                  |
| 15 | Памятник-обелиск участнику Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-45 гг. М.И.Жиркову.  | с.Крест-Кытыл, Хамагаттинский наслег                  |

16	Памятник секретарю комсомольской ячейки Т.Н.Охлопкову-Соттой. Автор А.Г.Дунаев, железобетон, 1982 г.	с.Крест-Кытыл, Хамагаттинский наслег	
17	Могила Т.Н.Охлопкова-Соттой, погибшего в 1922 г. Автор памятника А.Г.Дунаев, железобетон, 1984 г.	с.Крест-Кытыл, Хамагаттинский наслег	
18	Памятный крест, установленный в память погибших в 1876 г. во время урагана. Автор А.Г.Дунаев, бетон, дерево. 2006 г.	с.Крест-Кытыл, Хамагаттинский наслег	
19	Мемориальный комплекс погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Скульптор А.И.Лукин, 1965 г. Автор реконструкции М.П.Васильев, железобетон, 2005 г.	с.Аппаны, «Сквер Победы», Хатын-Арынский наслег	
20	Памятник-бюст И.Е.Винокурову. Скульптор К.Н.Пшенников, железобетон, 1967 г.	с.Аппаны, Хатын-Арынский наслег	
21	Монумент погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. «Саха ус кырылаахтара». Автор и исполнитель художник-график Э.С.Сивцев, железобетон, 1975 г.	с.Кысыл Деревня, Хатын-Арынский наслег	
22	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Автор Т.Я.Оконешников, железобетон, 1985 г.	с.Графский берег, Хатын-Арынский наслег	
23	Мемориал «Солдат Победы» погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1970 г.	с.Бютая Юрда, Бетонский наслег	
24	Могила И.Я.Мейровича - политического ссыльного, погибшего в 1922 г.	с.Бютая Юрда, Бетонский наслег, кладбище	
25	Могила поэта Е.С.Сивцева-Таллан Бурз (1909-1981 гг.)	с.Бютая Юрда, Бетонский наслег, кладбище	
26	Обелиск погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Автор И.С.Охлопков, железобетон, 1980 г.		с.Тумул, Модутский наслег
27	Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1982 г.		с.Столбы, Хатырьский наслег
28	Памятник-бюст М.К.Аммосову, политическому и государственному деятелю. Скульптор Е.Н.Винокурова, железобетон, 1958 г.		с.Столбы, Хатырьский наслег
29	Могила В.Н.Попова-Бочоох (1909-1985), писателя, олонхосута		с.Столбы, Хатырьский наслег
30	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Скульптор А.И.Лукин, железобетон. 1983 г.		с. Булус, Тюбинский наслег
31	Обелиск погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Железобетон, 1975 г.		с.Хатас, Хомустахский 2-й наслег
32	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Автор С.А.Петров, железобетон, 1975 г.		с.Харыялах, Кобяконский наслег
33	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. скульптор А.И.Лукин, железобетон, 1973 г.		с.Сыгыннах, Арбынский наслег
34	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. скульптор А.Шадрин, железобетон, 2005 г.		с.Фрунзе, Фрунзенский наслег
35	Дом, в котором жил олонхосут, писатель П.П.Ядрихинский-Бэдээзэ		с.Фрунзе, Фрунзенский наслег
36	Могила П.П.Ядрихинского-Бэдээзэ (1901-1979), писателя, олонхосута		с.Фрунзе, Фрунзенский наслег, кладбище
37	Могила Е.Г.Охлопкова-Буоратай (1897-		с.Фрунзе,

	1974), писателя, олонхосута	Фрузенский наслег кладбище
38	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Железобетон, 1970 г.	с.Кюрг-Ат Искровский наслег
39	Памятник погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Автор художник-график Э.С.Сивцев. Железобетон, 1975	с.Хонгор-Бис, Салбанский наслег
40	Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Скульптор Н.Огонев. Железобетон, дерево, 2003 г.	с.Ерглэх, Тастахский наслег
<b>Достопримечательные, памятные места (Ытык бэлиз сирдэр)</b>		
41	Достопримечательная местность, где расположалась усадьба рода Кедегей и Муган, XVI-XVII вв.	с.Партизан, Партизанский наслег
42	Достопримечательная местность «Ыыс Булуннаах», владение основателя улуса старца Нам. Установлен сэргэ «Аар баага». Скульптор Н.Д.Огонев, 1999 г.	с.Бютая Юрдэ, Бепонский наслег
43	«Ус сэргэ» - священное место преклонения долине Энсиэли, 1966 г., 1978 г. Авторы реконструкции А.М.Татаринов, А.П.Ушников, 2002 г.	На горе трассы «Нам-Якутск», Хомустахский I-ый наслег
44	Памятный сэргэ и юрта-балаган на острове «Балаганнаах», где в 1897 г. родился М.К.Аммосов	Остров «Балаганнаах», Модутский наслег
45	Памятная стела на острове «Аччыгый Армы», где вырос М.К.Аммосов, гранит, 1987 г.	Остров «Аччыгый Армы», Хатырыкский наслег
<b>Памятники архитектуры</b>		
46	Мельница, XIX век	«Минтээ алааса», Хомустахский 2-ой наслег

## ТУҢАНЫЛЛЫБЫТ ЛИТЕРАТУРА

1. НРА-Намский районный архив ф1.ед.хр.96.
2. Якутия. Историко-культурный атлас. С. 288-290.
3. СР КГА ф.44-и.оп.2.дь.8; ф. 44-и,о.1.дь.10.л.1 История церквей Якутии-к.э.н. Николай Попов.
4. СР КГА ф.44.оп.1.дь.84.
5. СР КГА ф.44.оп.1.дь.655,л.5.
6. Яковлев В. Ф. Ытык сир өйдебүлүн көлүөн ыччакка.
7. Лазарев И. К. Ытык кэрэ сирдэр тустарынан Саха Республиканы сокуоннара.
8. «Ытык сир» Республикадаа норуот айымнытын дыиэтэ ыыппыт «Ытык сир» дизэн конференцияны матырыналлара.
9. Кривошапкин И. З. «Кэрэ сир кэскиллэх, Ытык сир ыралаах» дизэн «Энсиэли» хаңыакка тахсыбыт ыстатыйлар хомууруннуктара.

## ИННЭЭБИТЭ

Намнаар төрүттэрэ.....	5
Нам улууна (оройона).....	9
Нам улуунугар православнай итэвэл кириитэ.....	12
Ытык сир ыралаах, Кэрэ сир кэскиллээх.....	20
Ытык сир өйдөбулэ.....	22
 Төрөөбүт-үөскэбит түөлбэйт -	
Нам сирэ сорох Ытык сирдэрин туһунан	
Үс сэргэ.....	23
Партизан Чомоорко.....	25
Эмээсхин унгуоа.....	26
Кириэс Қытыл.....	27
Сотой.....	29
Куочайддаах тиит.....	30
Ойуунускай тырыбыната.....	31
Улуус Ытык сирэ - Ыыс булгунных.....	33
Келүенэлэр сибээстэннилээрин сквера.....	37
Аммосов болуоссата.....	39
 Пааматынныктар	
Қайыы скверэ.....	40
Аяа дойду сэриитигээр өлбүттэргэ	
кэриэстэбиль мемориала (Хатырык сэлиэннээтэ).....	42
Сэриингэ Қайбыттарга өйдөбүнүүк (Үөдэй нэхилиэгэ).....	43
Сэрии кыттылаахтарын ааттара	
умнуулбат (Партизан нэхилиэгэ).....	44
Қайыы мемориала (I Хомустах нэхилиэгэ).....	46
Қайыы пааматынныга (Салбан нэхилиэгэ).....	48
Қайыы скверэ (Аппааны бөхүөлэгэ).....	49
Қайыы мемориала (Хамаҗатта нэхилиэгэ).....	50

Гражданской уонна Аяа дойду көмсүкэлин иһин өлбүт буйойннарага аналлаах өйдөбүнүүк (Арбын нэхилиэгэ).....	52
Қайбыт саллаат пааматынныга (Бөтүн нэхилиэгэ).....	53
Таастаах мемориала (Өргөлөөх сэлиэннээтэ).....	54
Қайыы знамята (Харыйалаах сэлиэннээтэ).....	56
Гражданской уонна Аяа дойдуну көмүскүүр сэрииэ өлбүттэргэ (Модут сэлиэннээтэ).....	56
Үс қырылаахтар үс өргөстөрө (Кыныл Дэрибинэ).....	57
Аяа дойду көмүскэлигээр барьттарга (Граф Бизэрэгэ).....	59
Мыраан аартыктара - нэхилиэк Ытык сирдэрэ.....	60
 Арчылаах алыштаах Нам сирэ. Л. Елисеева мел,	
Ю.Потапов тыллара.....	63
И. Кривошапкин. Ытык сылыг кэрээ.....	64
 СЫНДАРЫЛАР	
Инструкция для определения культовых природно-исторических памятников (объектов) улуса (района).....	69
Список включаемых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Саха (Якутия) объектов культурного наследия муниципального образования "Намский улус", подлежащих охране государства как памятники местного (муниципального) значения.....	72
Список включаемых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Саха (Якутия) объектов культурного наследия муниципального образования "Намский улус", подлежащих охране государства как памятника местного (муниципального) значения.....	74
Туһаныллыбыт литература.....	79

... (жинийгээ төрлүү) хамгаалын хэлдэгэн шийнгүйгээ  
С. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Н. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Э. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг

түүсчүүд чадлыг явах шийнгүйгээ  
Ө. Намын ... сарын ... жарсаныг эхийн таатуудын хамгаалыг  
С. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Орхон дүүрэгийн фурсыг ирүүлэхийн талбад гарчидын чадлыг явах  
Н. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг

И. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
С. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Н. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
М. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг

Ч. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Д. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Т. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Р. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
К. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
И. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг  
Л. .... (столбигийн жүргүү) хамгаалын чадлыг хийдэгийг

**Иннокентий Захарович Кривошапкин  
ЫТЫК СИР ҮРАЛААХ, КЭРЭ СИР КЭСКИЛЛЭХ**

Печатано в электронной виде в информационной системе  
Компьютера. Комп. верстка А. С. Колпашникова

Книгэ таңыгар Л. Уваровская түћэрнитэ  
Год издания 2009 г.

Подписано в печать 27.10.09. Формат 60x54 1/16  
Тираж 300 экз.  
Заказное.

Намская центральная улусная библиотека им. Н.М.Рыкунова,  
отдел информационных технологий  
Республика Саха (Якутия)  
678380, Намский улус, с.Намцы, ул. И. Винокурова, 6

20.



### КРИВОШАПКИН ИННОКЕНТИЙ ЗАХАРОВИЧ

Таастаахтан төрүттээх. 1936 сylлаахха төрөөбүтэ. Улэ ветерана. Намна орто оскуолаја учууталынан, завуһунан, оройуон үөрэвин салаатын сэбиэдиссэйинэн, Нам уонна Среднеленскэй оройуоннарын комсомолун райкомнарын бастакы секретарынан, ССКП Намнааы райкомун отделларыгар сэбиэдиссэйинэн, олохтоох телерадио студия уонна П. И. Сивцев аатынан Намнааы историко-краеведческий музей директорынан 50-ча сыл үлэлээбитэ.

Билигин улуустааы ветераннар советтарын председатэлэ.

РСФСР үөрэвириитин туйгана, Саха АССР культуратын үтүөлээх үлэнитэ, РФ журналистарын Союун чилиэнэ, Советской Союз Героя Н. Кондаков аатынан "Саха" НКИК, Республика журналистарын "Кыһыл көмүс бүрүө" премияларын лауреата. Улуус бочуоттаах гражданина.

